



SEPEDI HOME LANGUAGE
GRADE 4 – BOOK 1
TERMS 1 & 2

ISBN 978-1-920458-43-0

THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.

15th Edition

ISBN 978-1-920458-43-0



9 781920 458430



SEPEDI LELEME LA GAE – Mphato wa 4. Puku ya 1

ISBN 978-1-920458-43-0

E boeditšwe
ebile e sepelelana
le CAPS



Leina:

Phapoši:



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

SEPEDI LELEME
LA GAE

Puku ya 1
kotara ya 1 & 2





Mdi. Angie
Motshekga, Tona
ya Thuto ya
Motheo



Ngk. Reginah Mhaule,
Motlatša-Tona wa
Thuto ya Motheo

Dipukutšhomo tše di tšweleditšwe go thuša bana ba Afrika Borwa ka tlase ga boetapele bja Tona ya Thuto ya Motheo, Mdi. Angie Motshekga, le Motlatša-Tona wa Thuto ya Motheo, Ngk. Reginah Mhaule.

Rainbow Workbooks di bopa karolo ya mohlwaela wa tsenogare woo maikemišetšo a wona e lego go kaonafatša mošomo wa barutwana ba Afrika Borwa bao ba lego mephatong ye tshela ya mathomo. Projeke ye, bjalo ka ge e le ye nngwe ya dinepokgolo tša Dithulaganyo tša go Diragatša tša Mmušo, e kgonne go diragala ka thekgo ya mašelang a go tšwa, ka ntle le go kgokgona go Sešegotlotlo sa Bosetšhaba. Se se kgontšhitše Kgoro go dira dipukutšhomo tše, ka maleme ka moka a semmušo, ka ntle ga gore Kgoro e lefe.

Re hutša gore barutiši ba tla holega ka dipuku tše mošomong wa bona wa tšatši ka tšatši wa go ruta, le go kgonthiša gore barutwana ba kgona go fetša lenanethuto. Re hlokometše gore re hlahle barutiši ditirong ka moka ka go tsenya maswao a ditaetši ao a laetšago seo morutwana a swanetšego go se dira.

Re tloga re hutša gore bana ba tla ipshina ka go dira mešomo ye e lego ka mo dipukwaneng tše ge ba dutše ba gola, ba ithuta, le gore wena, morutiši, o tla ipshina le bona mo lethabong la go ithuta.

Re kganyogela lena, barutiši, le barutwana ba lena, katlego, ka tšhomišo ya dipukutšhomo tše.

MAIKARABELO A BAFSA BA AFRIKA BORWA

Tekano Swara batho ka moka ka go lekana le ka tshwanelo. O se ke wa hlaola. 	Seriti sa botho Hlompha bohle. Bontšha go loka le go hlokomela. 	Bophelo Dilo ka moka tše di phelago di bohlokwa. Swara dilo ka moka tše di phelago ka tlhompho.
Ba lapa Godiša o be o hlomphe batswadi ba gago. Bontšha go loka le go botega go balapa. 	Thuto Tsena sekolo, ithute o be o šome ka maatla. Latela melao ya sekolo. 	Mošomo Thuša balapa ka mošomo wa ka gae. Bana ba se ke ba gapeletšwa go nyaka mošomo.
Tokologo le tšhireletšo O se ke wa gobatša, wa hlakiša goba wa tšhošetša ba bangwe, gomme o se ke wa dumelela ba bangwe go dira bjalo. Rarolla go se kwane ka khutšo. 	Thoto Hlompha dithoto tša ba bangwe. O se ke wa senya thoto ebile o se ke wa utswa. 	Bodumedi, go ba le tumelo le moakanyo Hlompha ditumelo le meakanyo ya ba bangwe.
Tšhireletšo Hlokomela lefase. O se ke wa senya meetse le mohlagase. Hlokomela diphoofolo le dimela. Swara legae la geno le motse wa geno o hlwekile, o bolokegile. 	Boagi Eba moagi wa go loka, wa potego wa Afrika Borwa. Hlompha melao, gomme o kgonthiše gore ba bangwe ba dira bjalo. 	Tokelo ya go hlagiša maikutlo O se ke wa phatlalatša maaka le lehloyo. Kgonthiša gore batho ga ba rogiwe goba ba hlabja ka mantšu.



Mphato
wa

4



KA SEPEDI



Puku ye ke ya:-



SEPEDI

Puku ya



TLHAHLO YA GO ŠOMIŠA PUKUTŠHOMO YE

Šomiša Pukutšhomo ye gammogo le methopo ye mengwe. Lebelela SEPHOLEKE(CAPS) sa sehlopha sa gare sa Leleme la gae.

Re a go amogela mo go Pukutšhomo ya Leleme la gae la Sehlopha sa gare. Maikemišetšo a Kgato ya Leleme la gae la sehlopha sa gare ke go tšwetša pele bokgoni bja polelo ya barutwana ka go kgokagano bjo bo nyakegago maemong a leago le go tšweletša pele mabokgoni a bona a go kwešiša dithuto tše di lego bohlokwa dithutong ka moka tša lenaneothuto. Re hutša gore Pukutšhomo ye, e tla go tšwela mohola ge o tšweletša pele mabokgoni a, a barutwana ba gago.

Pukutšhomo ye e rulagantšwe go ya ka leboo la bekepedi la SEPHOLEKE(CAPS). O tla hwetša kakaretšo ya seo se swanetšego go rutwa mo go ye nngwe le ye nngwe ya dibeke tšeo tše pedi, mo matlakaleng a, 1, 35, 69 le la 103 a Pukutšhomo ye. Leboo le lengwe le le lengwe la bekepedi le hlophilwe go akaretša mabokgoni a polelo a mane:



A re boleleng

1 Go theeletša le Go bolela (Bomolomo) – Diiri tše 2 mo go leboo la bekepedi

Barutwana ba swanetše go hwetša dibaka kgafetšakgafetša go tšweletša pele mabokgoni a go kgona Go theeletša le Go bolela gore ba kgone go kgoboketša tshedimošo, go rarolla mathata le go tšweletša dikgopolo le tebelelo ya dilo. Pukutšhomo e na le mešongwana ye mmalwa ya go akaretša ya go bolela le go theeletša yeo o ka e oketšago go kgonthiša gore barutwana ba ba le sebaka se sentši sa go ithuta go bolela.



A re baleng

2 Go bala le Go bogela – Diiri tše 5 mo go leboo la bekepedi

SEPHOLEKE(CAPS) se nyaka gore barutwana ba bale le go bogela dingwalo tše itšego le mehuta ya go fapana ya dingwalo mo go leboo le lengwe le le lengwe la bekepedi. Se se akaretša go bala: dikanegelokopana, dinonwane, dikanegelo tša maitemogelo a gago, mangwalo, diemeile, ditsenywa ka go pukutšatši, tiragatšo, diathekele tša dikuranta, diathekele tša dikgatišobaka, dipoledišano tša radio, theto, ditemana tša go kgodiša, dipapatšo, ditaello, ditaetšo le ditshepetšo. Godimo ga fao, SEPHOLEKE se nyaka gore barutwana ba bale dingwalo tša tshedimošo tša diswantšho: mebepe, ditšhate, mananeo, dithalwa, mebepe ya monagano, ditšhate tša boso, diphoustara, ditsebišo, diswantšho le kerafo. O tla hwetša mohuta wo wa dingwalo ka bontši ka mo go Pukutšhomo ye.

SEPHOLEKE(CAPS) se laetša tshepetšo ya go bala ya dikgato tše, go balelapele, go bala le go bušeletša go bala. O tla hwetša ditlhalošo ka diswantšho tša go ba le mohola mabapi le tshepedišo ya go bala mo letlakaleng la ka gare la mathomong la puku ye.



A re ngwaleng

3 Go ngwala le Go hlagiša – Diiri tše 4 mo go leboo la bekepedi

SEPHOLEKE(CAPS) se nyaka gore barutwana ba fiwe sebaka kgafetšakgafetša sa go ithuta go ngwala mabapi le diteng tša go fapana. Pukutšhomo ye e na le mekgwa ya go ngwala ye mmalwa le dithulaganyo tša go hlopholla mokgwa wa go hlagiša dingwalo tša go ngwalwa, tša go bonwa le tša bophatlalatšintši. O tla hwetša mokgwa wa go hlaloša ka diswantšho tshepedišong ya go ngwala mo letlakaleng la mafelelo la bokagare bja khabara ya Pukutšhomo.




A re ngwaleng

LELEME LA GAE

4 Diboepgo le melao ya tšhomišo ya polelo – Iri e 1 mo go leboo la bekepedi

SEPHOLEKE(CAPS) se fa lenaneo la Diboepgo le melao ya tšhomišo ya polelo tšeo di swanetšego go rutwa mphatong wo mongwe le wo mongwe. Pukutšhomo e akaretša mešongwana ye itšego mo go leboo la bekepedi ye nngwe le ye nngwe. Mo gontši mešongwana ye e akaretša 'temošo' yeo go yona go hlalošwago karolo ya polelo ye itšego.



Go hwetša tlhahlo ye nngwe, hle lebelela mošupatsela wa Pukutšhomo.

Morero wa 1: Dinonwane le direto

Dikanegelo

Kotara ya 1: Beke ya 1 - 2

1 Go kgatha tema papading 2

Go balela pele le go akanya/porofeta ka ga kanegelo.

Go bala dikanegelo.

Poledišano ka ga baanegwa, tikologo le thulaganyo.

Poledišano: go akanya ka gore kanegelo e ile go fela bjang.

Go ngwala bofelo bja kanegelo.

Go hlagiša tiragatšo ka ga kanegelo.

Thutišo ka ga tlotlontšu go nepišitšwe mantšu ao a hlaotšwego mo kanegelong.

2 Go nagana ka ga kanegelo 4

Tlotlontšu: Go nyalanya mantšu le dithalošo.

Tekathaloganyo: Go araba dipotšišo tše di bulegilego(tša go se be le karabo ye itšego) le tša kgethontši.

Akaretša tatelano ya ditiragalo ka ga kanegelo.

3 kanegelo ye e rategago 6

Go bala bofelo bja kanegelo.

Go bušetša go bolela ka ga se se diragetšego ka ga kanegelo, ka tatelano.

Go nomora mafoko ao a tšwago kanegelong ka tatelano.

Matseno ka ga mainagohle.

Go šupa mainagohle ka ga kanegelo.

Go ela šedi mokgwa wa go ngwala.

4 Go ngwala kanegelo 8

Go latela dikgato tša go ngwala kanegelo.

Go beakanya kanegelo ka go šomiša mmepe wa monagano.

Go ngwala kanegelo ka go šomiša sebopego sa maleba.

Go romela SMS ka go šomiša mafokonolo.

Go rekhota mantšu a mafa le dithalošo ka go pukuntšu ya mong.

5 Mehuta ye e fapanego ya maina 10

Go šupa mainagohle le mainaina.

Go šomiša mainaina mo mafokong.

Maina a dilo tša go balega le tša go se balege.

Hwetša ge eba ke maina a dilo tša go balega goba tša go se balege.

6 Reabetšwe o hlakantšha mae 12

Go balela pele le go akanya ka ga gore kanegelo e bolela ka eng ka go šomiša ditaetši tša go bonwa.

Poledišano ka ga kanegelo – moanegwa le thulaganyo.

Go šomiša dithalwa tša dikhathune le dipudula tša polelo go tšwetša pele kanegelo.

Go beakanya go ngwalwa ga kanegelo ka go šomiša mokgwa wa peakanyo.

Ngwala kanegelo ye e theilwego godimo ga dithalwa/diswantšho go ya ka mokgwa wa go beakanya sengwalwa.

Go rekhota mantšu a mafa le dithalošo ka go pukuntšu ya mong.

7 Seo bokantle bja puku bo re botšago sona 14

Go ahlaahla puku ka go šomiša kanegelo ye e fetilego.

Go šomiša tshedimo ye e lego ka go kanegelo le ye e lego khabareng ya puku.

Go akaretša thulaganyo le tshekatsheko ya semelo sa baanegwa.

Go šupa dikokwane tše di swanetšego go ba gona mo khabareng.

Go akaretša kanegelo go ya ka mo di bonwago ke moanegwathwadi ka go šomiša lebaka le le fetilego.

Go nyalanya mahlaodi le maina, malatodi le mainakgoboko.

8 Ngwala gabotse 16

Go beakanya le go ngwala ka ga wena.

Šedi e wele godimo ga mafoko, hlogo le ditemana.

Go rekhota mantšu a maswa le dithalošo ka go pukuntšu ya mong.

Matlakala a theto

Kotara ya 1: Beke ya 3 - 4

9 Letlakala la direto 18

Go balela direto tše pedi godimo.

Šedi e fiwe dikokwane tša go ngwala direto: Onomatopia (go eikiša medumo), mošito le morumokwano.

Araba dipotšišo tša tekathaloganyo tše di theilwego godimo ga sereto.

Šupa mantšu ao a nago le morumokwano le dikokwane tše dingwe tša theto.

10 Ingwalele sereto 20

Go šomiša mantšu a morumokwano ge go ngwalwa sereto.

Go ngwala sereto ka morumokwano wo o tšwetšwego ke methalotheto ye mebedi.

Matseno ka ga mainakgopolo.

Go ngwala mainakgopolo a maleba mo dikgobeng tše di filwego mo mafokong.

11 Sereto sa maina 22

Go thalela mehuta ya go fapana ya maina seretong.

Go šomiša mafoko a makopana ka go pukutšatši ge o šomiša SMS.

Tlatša fomo ye e nago le tshedimošo ka ga wena ka go šomiša mainaina.

Šupa o be o šomiše mainaina mo mafokong. Beakanya maina o bontšhe mainaina, maina a lefelo goba a nako (letšatši goba kgwedi)

12 Dikhunkhwanayane 24

Bala sereto ka ga dikhunkhwanayane.

Šupa maina.

Araba dipotšišo ka ga sereto.

Bala sereto gomme o šupe mantšu a a nago le morumokwano. Thala seswantšho se se theilwego godimo ga sereto.

13 Serurubele o be o le kae? 26

Go aroganya mainagokwa. (Ela hloko maina ao a bopilego leinagokwa)

Go theeletša medumo ya mantšu.

14 Go kopanya maina 28

Go bala direto tša go ba le sebopego.

Go šomiša maswaodikga mo mafokong.

15 Opela koša 30

Go bala sereto

Go šomiša maswaodikga mafokong.

Dilo tše re swanetšego gore re di gopole ka ga maina a dilo tša go se balege.

16 A re ngwaleng puku 32

Go beakanya go ngwala puku ya dikanegelo.

Go ngwala le go hlagiša kanegelo mo matlakaleng a go segwa kua mafelelong a puku.





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele gore o nagana gore kanegelo e mabapi le eng. O nagana gore kanegelo ye ke taba ya kgonthe? Na o nagana gore bana ba ba mo kanegelong ke ba ba bjang?

**Pele o thoma go bala**

● Lebelela diswantšho le dihlogo gomme o leke go akanya gore sengwalwa se tile go ba mabapi le eng.

**Ge o dutše o bala**

● Bapetša dikakanyo tša gago le seo o se balago ● Ge o sa kwešiše karolo ye e itšego, e bale gape ka go iketla. E balele godimo.



A re baleng

E be e le letšatši le le fodilego ka kgwedi ya Phato, gomme sehlopha sa kgwele ya maoto sa ba mengwaga ya ka tlase ga 12 sa tšwa ka peseng se tabogela fase se bile se bolelela godimo. Ba be ba le tseleng ya go ya go raloka papadi ya bona ya mafelelo mo sehleleng. Ge ba dutše ba sepela ba putla lebala ba lebile stediomo, ba be ba kgona go kwa divuvuzela le meduduetšo ya bana.

Bohle ba be ba thakgaletše papadi ya mafelelo gare ga sekolo sa New Town le sekolo sa praemari sa Sea View.

Anna le Boati e be e le bona basetsana ba le noši mo sehlopheng sa New Town. Ba be ba hutša gore ba tla raloka gabotse moo ba tla bego ba fenyha sekolo sa praemari sa Sea View.

Ge Anna, a lego kapotene, a sepela a putla lebala, o ile a ikakanya a amogela sefoka legatong la sehlopha. Ka mahlo a gagwe a monagano, o ile a bona sefoka se phadima mo letšatšing. Anna o be a na le tlhokomelo. O be a ile a beakanya khonsata ya sekolo ya go kgoboketša tšhelete ya go rekela baralokammogo ba gagwe bao ba bego ba se na sa go reka diputsi tša kgwele ya maoto. Lehono o be a ikemišeditše go eta pele sehlopha sa gabo, a se iša phenyong!

Boati, wa mengwaga ye lesometee. O be a thakgetše kudu. O be a ipona a nweša kgwele ya go fenyha, ka diputsi tša gagwe tše mpsha tše

serolwane. Mo go sa letelwago, o ile a goelesa, a lla ka maatla, a wela ka moleteng.

"Nthušeng!" a tsetla. Anna, Peter le Reabetšwe, ba ile ba kitimela morago, ba mo thuša go tšwa. "Aowi! Joo!" a lla, a dutše a hlotšahlotša ka oto le tee. "Ga ke kgone go gata ka leoto le ge ke ema!" O ile a dula fase bjanyeng.

"E se ke ya ba gore ke robegile kokoilane," a realo, a lla.

Anna o ile a se tsebe gore na kgobalo ya Boati e tla mo ama bjang. "Ge Boati a ka se kgone go bapala, go ra gore nka se kgone go bapala. Ke tla swanelwa ke go mo iša kliniking."

Anna o ile a hemela ka maatla.

"O se ke wa tshwenyega, Boati," a realo. "Ke tla go iša ngakeng,"

"Aowa! Aowa! O ka se dire bjalo. Ke tla leta mo go fihla ge papadi e fela."

"O ka se dule mo o le noši, Boati," Anna a fetola.

Anna o ile a sokologa, a itebanya le sehlopha ka moka. O ile a leka go thibela megokgo go tšhologa, a nolegile moko.

"Wena sepela o yo bapala. Le gona, dirang gore le fenye!"




A re ngwaleng

Bolela le molekane wa gago mabapi le gore o nagana gore kanegelo e ile go fela bjang. Ka morago, ngwala bofelo bja kanegelo ka mantšu a a kaT b ago a 40 – 50. Na Anna o tla bapala goba o tla thuša Boati?



A re boleleng

Re tseba ka ga baanegwa mo kanegelong, ka ditiro tša bona, dikgopolo tša bona le seo ba se bolelago. Bolela ka ga semelo sa Anna. Bolela ka ga se a se dirilego, se a bego a se nagana, le ditiro tša gagwe.



A

Tlotlontšu

Thala mothalo, o nyalanye lentšu le le lego go la ngele, le tlhalošo ya lona go la go ja.

akantše
phadima
tsetlile
kgobalo
(ka) go nolega moko

go taga
go fela maatla
gopotše ka ga
ka go hemela godimo ka maatla
go gobala, thinyega



A re ngwaleng

Bala kanegelo ye e lego mabapi le Boati le Anna gomme o arabe dipotšišo tše:

Baanegwa ba bagolo ba babedi mo kanegelong ye, ke bomang?

Bjale, dira sediko kgauswi le karabo ya maleba.

Re tseba bjang gore Boati o be a tšhogile?

- 1 Ga se a bona molete ka gare ga mabjang.
- 2 O ile a akanya a nweša kgwele ya phenyo.
- 3 O be a fadile, a nyaka go bapala.
- 4 O ile a se kgone go robala bošego bja go feta.

Re tseba ka eng gore baraloki ba be ba thakgetše?

- 1 Ba be ba duma gore ba fenye.
- 2 Ba kwele divuvuzela.
- 3 Ba ile ba taboga ba etšwa ka peseng, ba bolelela godimo.
- 4 Ga se ba thuša Boati.



Letšatšikgwedi:



Ke dihlopha dife tše pedi tseo di bego di kgatha tema papading?

Hwetša lefoko mo kanegelong leo le laetšago gore Anna o be a le motho wa tlhokomelo.

O nagana gore Anna o be a le mogwera wa go loka wa Boati? Lebaka?



A re ngwaleng Ngwala kakaretšo ya mantšu a 40 – 50 ka ga seo se diragaletšego Boati.



A re baleng

Bjale, bala bofelo bja kanegelo.
Go na le yo a bego a nagana gore bofelo
bo ka ba ka tsela ye, ka phapošing ya lena?

Anna o ile a thekga Boati ge ba dutše ba sepela ba eya peseng;
gape, ba ile ba ya kliniking mmogo. Ngaka e ile ya hlahloba
lenao la Boati. O ile a tšea X-rei, a e lebelela, a myemyela. O ba
boditše gore lenao la Boati le tla fola. O ile a le pantiša, gomme
a botša Boati gore a ka bapala kgwele ya maoto gape; fela ge a
ikwa a le kaone.

"Ge le nyaka," gwa realo ngaka, "nka le iša stediamo ka
sefatanaga. Ke kgale ke sa bogele kgwele ya maoto."

Gomme gona fao, ngaka ya go loka, e ba išitše stediamo ka sefatanaga.
Ba fihlile ka nako ya ge baraloki ba sa khutša. Dino di be di re: New Town 2,
Sea View 2. ge papadi e thoma gape, basetsana bale ba babedi ba ile ba
tsena ka lepatlelong.

Gona fao, ka bonako, Anna o ile a nweša kgwele ya boraro ya sehlopha sa
New Town, gomme, nako ye nnyane pele nakana e fetša papadi.

Boati o ile a nweša kgwele ya bone. Lešaba le ile la
mkgolokwane, gomme divuvuzela tša kgakala le tša motsana
wa kgauswi tša tlatša lešata le legolo la tšona gohle.

Basetsana bale ba babedi, ba be ba thabile kudu ge
sehlopha se eya go tšea sefoka sa sekolo sa bona.



Pele o thoma go bala

● Lebelela diswantšho le dihlogo gomme o
leke go akanya gore sengwalwa se tšile go
ba mabapi le eng.



Ge o dutše o bala

● Bapetša dikakanyo tša gago le seo o se
balago ● Ge o sa kwešise karolo ye e itšego,
e bale gape ka go iketla. E balele godimo.



A re boleleng

Šielana le mogwera wa gago, le bolele gore go diregile eng ka mo kanegelong
go thoma nako yela sehlopha sa kgwele ya maoto se fologa pese, go fihla
mafelelong a kanegelo ge sehlopha sa New Town se fenya papadi. O se ke wa
lebala go bolela gore dino di be di le tše kae – tše kae.



A re ngwaleng

Nomora mafoko a, go tloga go 1 go ya go 6, o latelanye ditiragalo, ka
mkgwa wo di latelanago ka gona mo kanegelong.

	Boati o be a sa bone molete ka gare ga mabjang, gomme a wela ka gare ga wona.
	Anna o ile a iša Boati ngakeng.
	Ngaka e ile ya bušetša basetsana stediamo.
	Bana ba ile ba namela pese, ya ba iša stediamo sa kgwele ya maoto.
	Ba ile ba sepela ba putla lebala, ba ya stediamo.
	Maloko a sehlopha a be a thakgetše ge a be a tšea sefoka sa bona.

Mainagohle



A re ngwaleng



Diputsi tša kgwele
ya maoto




kgwele



pene




mpopi



apola

setulo



Bjale ngwala
mainagohle a
mmalwa ao o
ka a gopolago.

Hwetša o be o thalele mainagohle a lesome
ka mo kanegelong.



A re baleng




A re ngwaleng

Bjale, ngwala mafoko a a tshelelago ka a
mangwe a mainagohle ao o a hweditšego.

Mokgwa wa go ngwala taodišo

Ge o ngwala taodišo, o swanetše go latela magato a hlano.

- 1 Beakanya taodišo ya gago, o šomiša mmepe wa monagano.
- 2 Thoma kanegelo ya gago, ka go kgwarinyakgwarinya.
- 3 Rulaganya mopeleto wa gago, le maswaodikga.
- 4 Boeletša kanegelo ya gago.
- 5 Bala gomme o lokiše kanegelo ya gago.
- 6 E ngwale ka pukung ya gago.





A re ngwaleng

Ngwala mmepe wa monagano, o bontšhe gore go diregile eng mo kanegelong, ka ga papadi ye kgolo.

1

Mathomo

Bana ba be ba eya kae; le gona, ka lebaka la eng?

2

Bogare

Bjale, go diregile eng?

Ngwala leina la kanegelo

3

Gare

Bjale, go latetše eng sa go diragala?

4

Bofelo

Kanegelo e fedile bjang?



A re ngwaleng

Bjale, šomiša mmepe wa gago wa monagano gore o go thuše go ngwala kanegelo ya gago mo letlakaleng le. Re go file diswantšho tše mmalwa gore di go thuše. Kanegelo ya gago e swanetše go ba ya mantšu a a ka bago a 120 – 140.




• Šomiša mmepe wa monagano gore o go thuše go beakanyetša sengwalwa sa gago
• Ngwala ka mokgwa wa go kgwarakgwarinya • Kgotela mogwera wa gago a rulaganye mokgwarakgwarinyo wa gago • Boeletša sengwalwa sa gago gomme o dire ditokišo tše di nyakegago • Ka morago, ngwala ka bothakga ka pukung ya gago.

Leina la kanegelo




Bofelo

Šomiša mafokonolo go romela kapotene wa kgwele ya maoto ya New Town SMS.



Mainaina


Mainaina ke maina a batho, mafelo, dikgwedi le matšatši. Ka dinako ka moka a thoma ka tlhakakgolo.



A re ngwaleng Ngwala maina a mmalwa a batho le a mafelo.


Batho	
Mafelo	

Dira didiko go mantšu ao a lego mainaina, ao a swanetšego go thongwa ka ditlhakakgolo.





A re ngwaleng Ngwala mafoko a mane, o šomiša mainaina.



Maina a go **balega** ke eng? Ke maina a dilo tšeo re kgonago go di bala, bjalo ka diphoofolo le batho. Re šomiša mantšu a go swana le: ntši goba dingwe goba e sego, kae, goba ye ntši ka maina a a balegago, bjale ka lešabašaba, meetse le letswai. Re šomiša mantšu a: ntši goba nnyane goba ntši ge re bolela ka maina a a sa balegego.

Maina a a sa **balegego** ke eng? maina a a sa balegego, ke maina a dilo tše di ka se balegego, bjalo ka lešabašaba, meetse le letswai. Re šomiša mantšu a: ntši goba nnyane goba ntši ge re bolela ka maina a a sa balegego.



Botšiša mogwera wa gago ka ga dilo tše di lego ka phapošing goba ka gae.
Botšiša dipotšišo tše bjale:

A re boleleng

Tše kae ? goba Tše kaakang ?



A re ngwaleng

Thalela mainagohle mo mafokong a a latelago. Tšea sephetho sa ge eba a a balega goba ga a balege, gomme o bee leswao ka lepokising la maleba. Ka morago, dira didiko o dikološetše mainaina.

1	Ke swerwe ke tlala, eupša ga go na dijo tše di lekanego tše di šetšego.
2	Phuki o na le dimpopi tše ntši.
3	Reabetšwe o bapala lešabašabeng.
4	Motswaledi o na le dikgaetšedi tše pedi.
5	Mark o rata borotho.
6	Re ile mafelong a mantši a go kgahliša Gauteng.
7	Bana ka phapošing ya ka ba ipshina ka dipapadi.
8	Ke na le dikuane tše mmalwa.
9	Dineo ga se a swanela go ja swikiri ye ntši kudu.
10	Boati o swanetše go nwa meetse a mantši kudu.

Balega

Go se balege



A re boleleng

Lebelela diswantšho gomme o bale dipudula tša polelo. Ka morago botša mogwera wa gago kanegelo, le šielana. Ngwala ka gare ga pudula ya mafelelo o laetša Reabetšwe a nagana.

1



2



A re ngwaleng

Bjale, tsenya kanegelo mafelong a maleba mo go mmepe wa monagano.



- Somiša mmepe wa monagano gore o go thuše go beakanyetša sengwalwa sa gago
- Ngwala ka mokgwa wa go kgwarakgwarinya
- Kgopela mogwera wa gago a rulaganye mokgwarakgwarinyo wa gago
- Boeletša sengwalwa sa gago gomme o dire ditokišo tše di nyakegago
- Ka morago, ngwala ka bothakga ka pukung ya gago.

1

Mathomong



Hlogo ya kanegelo

2

Se se latetšego ke eng

3

Hlaloša gore go direga eng mo seswantšhong sa 3



4

Bofelong, bolela gore kanegelo e fedile bjang





A re ngwaleng

Bjale, šomiša mmepe wa gago wa monagano gore o ngwale kanegelo ya gago.

M A N T Š U
M
A
F
S
A



Bolela le mogwera wa gago ka ga seo bokantle bja puku bo re botšago sona.

Mokotlo wa puku

ዘ/ሪግሪ

Reabetšwe o hlakantšha mae

Reabetswe o hlakantšha mae

Madinoge

Madinoge Motau

Mongwadi

Re botše gore puku
e phatlaladitšwe
ke mang

A re ngwaleng

Bjale, ngwala tshekatsheko ya puku.

14



Akanya o le Reabetšwe. Ngwala kakaretšo ka mantšu a a ka bago 40 ka seo a se dirilego.

A re ngwaleng



Handwriting practice lines for the word 'mantšu' (eggs).



A re ngwaleng

Nyalanya maina le mahlaodi ao a a hlalošago.

Lehlaodi le re botša ka ga leina.
Mohlala: mosetsana yo **mobotse**.

mahlaodi	moswa	botse	koto	tee	telele
-----------------	-------	-------	------	-----	--------

Maina	letšoba	mohlare	leboto	ngwako	pene
--------------	---------	---------	--------	--------	------

Bjale, nyalanya mantšu a le malatodi a ona, mothalong wa kua tlase.

Malatodi ke mantšu ao a latolago/ a ganetšago tlhalošo;
mohlala: **botse – befile**.

telele	tshepega	nnyane	botse	hlokomela	boleta
--------	----------	--------	-------	-----------	--------

ntši	lebati	kopana	koto	thata	befile
------	--------	--------	------	-------	--------



Lapologa

Latela mothalo go tloga go seswantšho go fihla go leinakgoboko.

Mainakgoboko ke maina a sehlopha sa batho goba sehlopha sa dilo,
mohlala: **ntšhuthu ya diterebe**.



mohlape	mohlape	sehlopha	sehlopha	motšhitši	ntšhuthu
----------------	----------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------



A re ngwaleng

Lebelela hlogo ya kanegelo mo bogare bja mmepe wa monagano. Ka morago o ngwale tshedimošo ye e oketšegilego ka ga sererwa se sengwe le se sengwe ka gare ga lepokisi le lengwe le le lengwe la mmepe wa monagano.

Mo go lephephetšhomo le, re lebelela gore ditemana di ngwalwa bjang. Dikanegelo ka moka di na le ditemana; gape temana ye nngwe le ye nngwe e na le sererwa. Ka tlwaelo lefoko la mathomo ke lefoko la sererwa. Le go botša gore temana ye e šetšego (karolo ya yona) e mabapi le eng.

Temana ya 1

Leina la ka ke _____

Ke na le mengwaga ye _____

Ke dula le _____ wa ka.

T
Š
O
H
L
E

K
A

G
A

N
N
A

Temana ya 2

Ka gešo re ba ba _____

Ke dula le _____

wa ka.

Ke na le seruiwaratwa sa _____

Temana ya 3

Ke tsena sekolo sa _____

Ke mo Mphatong wa _____

Thuto ye ke e ratago kudu ke _____

Temana ya 4

Ge sekolo se tšwile ke rata go

Bagwera ba ka ke _____

Bošego pele ke eya go robala ke a



A re ngwaleng

Šomiša mmepe wa gago wa monagano go ngwala kanegelo ka ga wena. Ka mehla re šia mothaladi wo o sego wa ngwalwa selo makgathe ga ditemana.

Ge o feditše go ngwala kanegelo ya gago, e re mogwera wa gago a e bale, a be a lokiše dipošo tše di ka bago di le gona.

Thoma go ngwala kanegelo ya gago ka go kgwarakgwarinya.

Ka morago, ngwala ka bothakga ka pukung ya gago.

M A N T Š U
M
A
F
S
A

Temana ya 1

Temana ya 2

Temana ya 3

Temana ya 4



A re baleng

Balela sereto godimo. Ge o dutše o se bala, theeletša morethetho, gape, patrone ya mantšu e bopa morumokwano. Theeletša mantšu ao a kwalago eke ke mašata a diphoofolo.

POLELO YA DIPHOFOLO

Dikatsa di a forola, ditau di a rora.

Dibere di a rora, Maribiši a letša nakana.

Dintsetse di a tsikitla, magotlo a a tswinya.

Dinku di a lla, eupša nna ke a BOLELA!

Kgabo e a ratharatha, e a bokolela kgomotshadi,
Mapidibidi a a kwakwaretša, maeba a a kuruetša

Dikolobe di a golola, dipere di letša dinko

Matsuana a a tswinya, eupša nna ke re!

Dintšhi di a bobola, dimpša di a gobola,

Digwagwa di a lla, papagai e a lla

Dinose di a bobola, eupša nna ke a bolela.

A Shapiro (e amantšwe)

Mo diretong, mantšu gantši a šomišetšwa go kgontšha ga ona. Go na le lentšu le le kgethilwego go hlaloša taba ye; ke leekiši. Ekiša medumo ye e dirwago ke tše tshela tša diphoofolo tše di angwago mo seretong. E re bagwera ba gago ba leke go akanya gore ke wena phoofolo mang.



A re ngwaleng

Ngwala maina a tše tshela tša diphoofolo tše di angwago mo seretong, gomme ka tlase ga ye nngwe le ye nngwe, ngwala modumo wo e o dirago.

katse

ferola

Bjale ngwala mantšu a a tšwago mo seretong ao a nago le morumokwano wo o swanago le wa mantšu a.

nakana

matsuana

bolela

(ke) re

kuruetša

Kgomotshadi

gobola



A re baleng

Bjale balela godimo sereto se se latelago, ka morago o thalele dipara tša mantšu a a nago le merumotshwano ya go swana ka mebala ya go fapana. Thalela madiri ka moka ao a re botšago seo khudu ya ka lewatle, e se dirilego. Ka morago araba dipotšišo.

KHUDU YE NNYANE

Go kile gwa ba khudu ye nnyane

E be e dula ka lepokising

E be e rutha ka mogobeng

E nametše maswika

E ile ya loma monang

E ile ya loma lefele

E ile ya loma serurubele

Gomme ya loma nna

E ile ya swara monang

E ile ya swara lefele

E ile ya swara serurubele

Eupša nna ga se ya ntshwara

C Lindsay (e amantšwe)



A re ngwaleng


Na khudu ye nnyane e be e dula kae?

Na khudu ye nnyane e ile ya rutha kae?

Khudu ya ka meetseng e nametše kae?

Na khudu ye nnyane e ile ya loma eng?

Na khudu ye nnyane e ile ya swara eng?





A re ngwaleng

Feleletša sereto se ka go ngwala mantšu a medumo ya go swana ya mantšu ao a tlogetšwego.

timela

setimela

ba ka

bone

sa ka

Sereto ka ga Nna

Ke mo go Mphatong wa .

Ke rata sekolo .

Ke rata barutiši .

Ka morago ke sepela ka paesekela, e sego ka .

Ke fela ke dira se ke .



A re ngwaleng

Ingwalele sereto. Leka go šomiša mantšu ao a nago le morumokwano mafelelong a methaladi ka moka ya methalo ya dipalotshwano.

Hlogo ya sereto

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

Mainakgopolo



A re ngwaleng

Ngwala maikutlo ao difahlego tše di a bontšhago. Tše ke mainakgopolo.

poifo


lethabo

pefelo

manyami

Hwetša mainakgopolo

Leinakgopolo ke selo seo o sa kgonego go se bona, go se kwa, go sedupelela, go se kgwatha goba go se latswa.



--	--	--	--



A re ngwaleng

Feleletša mafoko a ka go ngwala mainakgopolo.

1. Boati o be a le ya maemo a godimo ge a gobala kokoilane.

2. O be a ekwa ge a be a nagana gore a ka se kgone go bapala phegišanong.

3. O be a ikwa a le ge a sa bone mo a yago.

4. Re ile ra ikwa re ge ambulanse e tlile go tšo mo tšea.

5. Go ile gwa tšea ye ntši gore Boati a bapale gape.

6. Sekolo se sengwe sela se ile sa kwa ge se lahlegetšwe ke papadi.

swabile

pefelo

manyami

poifo

mafolofolo

bohloko





A re baleng

Bala sereto gomme o ngwale maina gore sereto se kwagale.

- Thalela maina ao a thomago ka ditlhakakgolo.
- Thalela mainagohle ao a bolelago ka dilo.
- Thalela mainagokwa go tšwa seretong.

POLELO YA DIPHOOFOLO

Dikatse di a forola, ditau di a rora.
 Dibere di a rora, Maribiši a letša nakana.
 Dintsetse di a tsikitla, magotlo a a tswinya.
 Dinku di a lla, eupša nna ke a BOLELA!
 Kgabo e a ratharatha, kgomotshadi e a bokolela,
 Mapidibidi a a kwakwaretša, maeba a a kuruetša
 Dikolobe di a golola, dipere di letša dinko
 Matsuana a a tswinya, eupša nna ke re!
 Dintšhi di a bobola, dimpša di a gobola,
 Digwagwa di a lla, papagai e a lla
 Dinose di a bobola, eupša nna ke a bolela.


A Shapiro (e amantšwe)



A re ngwaleng

Bjale, a re naganeng ka ga puku yeo o ipshinnego ka yona. Boeletša go bolela kanegelo ka mafoko ao a ka bago a 3 – 4.

Bjale, ngwalela mogwera SMS o bolele ka boripana gore kanegelo e go dirile gore o ikwe bjang.



Mainaina



A re ngwaleng

Tlatša fomo ka ga wena. Dikarabo ka moka ke mainaina, ka fao, o swanelwa ke go thoma ka tlhakakgolo.



Tšohle ka ga nna

Ke wena mang?	
O belegetšwe kae?	
Letšatši la matswalo a gago le ka kgwedi efe?	
Efa leina la sekolo sa lena.	
O dula profenseng efe?	
Efa leina la yo mongwe wa bagwera ba gago.	
Efa leina la morutiši wa gago wa ka phapošingborutelo.	
Efa leina la puku ya gago ya mamoratwa..0	
Efa lenaneo la thelebišene le le lego mamoratwa wa gago.	
O ka duma go etela naga efe?	



A re ngwaleng

Bjale dira sediko go maadingwa mo lenaneong la mo tlase.

johannesburg	veronica	boati	lusikisiki	rakgolo
mošupologo	setulo	puku	durban	mandla
motsekapa	letšoba	bišopo	tamati	dan
anna	khekhe	polokwane	paesekela	pene
diputse	kgomotshadi	poo	lepogo	seeta
labone	diphalane	phupu	nonyana	sehlaga

Ngwala mainaina go tšwa mo lenaneong le la mo godimo, kholomong ya maleba, mo tlase. Ngwala mainagohle dikholomong tše pedi tša mafelelo.

Mainaina			Mainagohle	
Motho	Lefelo	Nako	Selo	Selo

KHUNKHWANE

khunkhwanyane e na le dikarolo tše tharo tša mmele. E sego go feta tše tharo, gape, e sego tše nnyane go tharo. Hlogo, sefega le mpa ke tšona dikarolo ka moka tšeo re di bonago.

Hlogo e na le dikarolo tša molomo, tše di dirilwego gabotse, gape le mahlontši.



Dinakana tša yona di kwa go dikologa lefase. Dinakana tše di a kwa, di a phophola, di kwa ka ditsebe ebile di a dupelela.

Sefega, ke moo maoto a kopanago.

Diphere tše tharo, maoto a tshela ka moka.

Ke moo mafego a kopanago.

Go fofa goba go taboga goba go abula.



Mpa ke moo go nago le ditho tša mmele.

Ditho tša mmele tše bohlokwa.

Tša go hema, go tswala, go tšweletša le go šila.

Dijo tše e di jago.





A re ngwaleng Bala sereto gape, ka morago o arabe dipotšišo.

Na sereto se se bolela ka eng?

khunkhwanyane e nale dikarolo tše kae tša mmele?

Hlaloša gore o kwešiša eng ka lentšu le "sefega"?

Ke efe khunkhwane ye o e rarago? Ke ka lebaka la eng?



A re ngwaleng

Balela sereto godimo. Thalela diphere tša mantšu ao a nago le morumokwano.

Ka morago, šomiša tlhalošo yeo e lego mo seretong bjalo ka tlhahlo ya go thala seswantšho sa khunkhwanyane.



Bjale bala sereto.

Gare ga matšoba ka
tšhengwaneng,
bohubedu, bošweu
le botalalerata.

Lethabo

Ka yona
ke ile!

Ya ka paesekela ke a namela

Ya ka paesekela ke a namela!

Ke rata go e namela selemo.

Ke rata go namera ya ka, daasekelo, s



A re ngwaleng

Bjale ngwala direto tša sebopego sa gago mo go dithalwa tše. Thoma go nagana ka dithalwa. Ka morago, gopola ka ga mantšu goba mafoko ao o tlilego go a šomiša.



A re ngwaleng

Lokela maswaodikga mo mafokong a. Gopola go šomiša ditlhakakgolo mo go mainaina. Šomiša maswaodikga a maleba mafelelong a mafoko:



tumišo o tlile go keteka moletlo wa letšatši la matswalo a gagwe kua durban ka phupu

na reabetšwe ke mokaptene wa sehlopha sa ba bannyane sa swallows

ke goeleditše kgaetšedi ya ka thati gomme ka mmotša gore a eme

ke rekile kuranta kgatišobaka le pene

ke dirile sangwetše ka tšhese nama lethise tamati le komukomu

nna le veronica re rata go etela rakgadi lulu kua polokwane



A re ngwaleng

Lebelela diswantšho gomme o leke go bona ge o ka kgona go tseba gore ke mainagohle afe a mabedi a a kopanego, go bopa mainagokwa.

 sebata/naledi + kgomo/hlapi =	 + =	 + =
 + =	 + =	 + =
 + =	 + =	 + =
 + =	 + =	 + =
 + =	 + =	 + =



A re direng

Thala o be o ngwale setlankana go mainagokwa a mmalwa ao o ikgethetšego ona.

+ =	+ =	+ =
--------	--------	--------

Mantšu a medumo

M A N T Š U
M
A
F
S
A



A re ngwaleng

Thala mothalo, o nyalanye modumo le seswantšho sa maleba



Tho! tho!

Pha!

Kgo! kgo!

Phatha!

Ting-tong!

Ping!

Ruthu!

Šwahla! Šwahla!



A re direng

Thala mantšu a a emelago medumo.

Phaša Phaša

PiPiPi



A re ngwaleng

Aroganya mantšu a, gore o hwetše mainagohle a 15.

lethabo/manyamibolelabalathabanokatshipisekolophapošileetommilalepatlelopukupeneletšatši Meetse



Lapologa

Opelang koša ye le le sehlopha.

Tshwayatshwayo ya morutiši:

Ge o sa tsebe Molodi/Tšhuni ya koša ye, kgopela morutiši yo mongwe a go opelele yona gore o tle go e opela le barutwana ka phapošingborutelo.

TAU E ROBOTŠE BOŠEGONG BJO

Koša e opelwe ka Seisimane.
Tlhalošo ya Sepedi e filwe.
Ka sethokgweng, sethokgwa se segolo
Tau e robotše bošegong bjo,
Ka sethokgweng, sethokgwa se segolo
Tau e robotše bošegong bjo.

Mogobelo

He, ha hehelemama

Ohi'mbube (Ke tau)

Ka sethokgweng, sethokgwa se segolo
Tau e robotše bošegong bjo,
Ka sethokgweng, sethokgwa se segolo
Tau e robotše bošegong bjo.

Mogobelo

Homola moratiwa, o se ke wa tšhoga moratiwa
Tau e robotše bošego bjo,
Homola moratiwa, o se ke wa tšhoga moratiwa
Tau e robotše bošego bjo.

Mogobelo



A re boleleng

Botša mogwera wa gago ka ga go hlangwa ga koša ye. Ke nako mang?
Lefelo la gona ke le le bjang? O nagana gore go na le khutšo goba aowa?
Ke motsemogolo goba motse? Dithokgwa ke dilo tše bjang?



A re ngwaleng

Tsenya maswaodikga ka tlhokomelo temaneng ye e latelago gore o tle o kgone go bala ka ga gore koša ye e thomile kae, neng goba bjang ka 1930. ka 1930 seopedi sa sezulu se se bitšwago Somolon linda o dirile rekhoto ya mathomo ya koša ye, kua johannesburg

Gopola go šomiša ditlhakakgolo ge o ngwala mainaina le fegelwana makgathe ga maina a go ngwalwa ka tatelano.



koša ye o e beditše mbube lentšu la sezulu le le rago tau

koša ye ke koša ye e tsebegago go feta ya go tšwa afrika

tau e robetše bošego bjono e rekotilwe ka sefora setšapanese sepeniši le ka sedeniši

Seo se swanetšwego go gopolwa

Maina ao a balegago le ao a sa balegago

Ge o sa kgone go e bala, ga e na bontši.
Lebelela tše.

Botee	Bokaalo
maswi	maswi a se kae
swikiri	swikiri ye ntši
oli	oli ye nnyane
santa	santanyana
meetse	meetse a mantši
folouru	folouru ye e sego kae
letswai	letswai le le sego kae

Ke lebelela fela

	😊	😞
Ke kgona go bala kanegelo ke bile ke kwešiša melaetša ye bohlokwa.		
Ke kgona go araba dipotšišo tša tekatlhaologanyo tšeo di amago sengwalwa.		
Ke kgona go akanya gore bofelo bja kanegelo e ka ba eng.		
Ke kgona go hlaloša baanegwa ba ka go kanegelo.		
Ke kgona go bušeletša (bolela gape) kanegelo ye ke e badilego, ka tatelano ya maleba.		
Ke kgona go beakanya kanegelo ke šomiša mmepe wa monagano.		
Ke kgona go ngwala kanegelo ye e nago le matseno, bogare le bofelo.		
Ke kgona go šupa mainagohle, mainaina le mainakgopolo.		
Ke kgona go šupa maina a a balegago le a a sa balegago.		
Ke kgona go tsenya maswaodikga.		
Ke kgona go ngwala mafokonolo.		
Ke kgona go hlama mainagokwa ka go kopanya maina a mabedi.		
Ke kgona go kwešiša tshedimošo ye e ngwadilwego mo khabareng ya puku.		
Ke kgona go ngwala tshekatsheko ya puku.		
Ke kgona go ntšha tshedimošo go tšwa go diteng goba sereto.		
Ke kgona go bolela kanegelo go tšwa go diswantšho tše di filwego.		
Ke kgona go ngwala kanegelo ye e nago le matseno, bogare le bofelo.		
Ke kgona go ngwala sms.		
Ke kgona go ngwala sereto.		
Ke kgona go bona sebopego sa sereto.		
Ke kgona go šupa medumo ya mantšu mo seretong.		
Ke kgona go šupa merumokwano.		
Nngwe:		
Nngwe:		



A re ngwaleng

Beakanya go ngwala kanegelo ya gago. Hlaloša seo o tlilego go ngwala ka ga sona kanegelong ya gago. Ngwala o tlaletše mmepe wa monagano mo tlase, go fa kanegelo ya gago matseno, mmele le bofelo.

Ngwala tše di latelago mo go mmepe wa monagano.



Baanegwa ke bomang?

Ke tikologo efe?
Kanegelo e diragala kae?

O tlile go ngwala
ka ga eng?

Go direga eng?

Kanegelo e fedile bjang? Ke eng
se se bego se kgahliša ka ga kanegelo?

Matseno

Thoma ka go bolela gore go diregile
eng kua mathomong.

Mmele

Bolela gore go direga eng mo
mmeleng wa kanegelo.

Kanegelo
ya ka

Bolela seo se latelago.

Bolela gore go diregile eng sa go latela.

Bofelo

Na kanegelo e fedile bjang?

Sega letlakala le le latelago gomme o hlame puku. Godimo ga khabara ngwala leina la puku. Ngwala leina la gago ka tlase ga leina la puku, ka gore ke wena mongwadi. Thala seswantšho godimo ga khabara. Bjale ngwala kanegelo ya gago ya go ba le matseno, mmele le bofelo.



Pele o thoma go bala

● Lebelela diswantšho le dihlogo gomme o leke go akanya gore sengwalwa se tlile go ba mabapi le eng.




Ge o dutše o bala

● Bapetša dikakanyo tša gago le seo o se balago ● Ge o sa kwešiše karolo ye e itšego, e bale gape ka go iketla. E balele godimo.



KHABARA YA KA MORAGO



KA GA MONGWADI

Ngwala leina la gago

Mengwaga ya gago

Mo o dulago

8

Kgato ya 4: Sega godimo ga mothalo wo o lego thwi, morago ga ge o kopantše ka seteipolar.

KHABARA

Thala seswantšho mo.



Ngwala leina la puku mo.

Ngwala leina la gago (ke wena mongwadi).

1

Kgato ya 1: Mena mothalong wa marontho.

5



Tšwela pele go ngwala kanegelo ya gago mo



Thala seswantšho mo.

4



Ngwala mmele wa kanegelo ya gago mo.

Thala seswantšho mo.



Thala seswantšho mo.



Thala seswantšho mo.



2

3

Tšwela pele go ngwala kanegelo ya gago mo.



Thala seswantšho mo.

Thala seswantšho mo.



Fetša kanegelo ya gago.

7

9



Ngwala se se diregago bofelong bja kanegelo ya gago.



Thala seswantšho mo.



Morero wa 2: Tabataba le Boitlhamelo

Dinonwane

Kotara ya 1: Beke ya 5 - 6

17 Mošemane yo a goeletšago a re "phiri" 36

Matseno ka ga dinonwane
Go araba dipotšišo tša kgethontši
Dipotšišo tša tekatlhaloganyo tše di theilwego
godimo ga kanegelo
Poledišano ka ga kanegelo: molaetša,
baanegwa le tikologo
Hlagaša tiragatšo ka ga kanegelo
Mošongwana ka ga tlotlontšu

18 Mošemane yo a ilego a goelela a re: "sephatšamaru!" 38

Tiragatšo ye e theilwego godimo ga kanegelo.

Poledišano le mošongwana wa go ngwalwa wo o lego mabapi le tikologo, baanegwa le thulaganyo.

Go bapetša dinonwane tše pedi.

Barutwana ba tla šomiša tšhepetšo ya go ngwala le sebopego gore ba ngwale kanegelo ya bona.

Ba rekhota mantšu a mafa le ditlhalošo tša ona ka dipukuntšung tša bona.

19 Dihlogo 40

Matseno ka ga dihlogo le medu ya mantšu.
Dihlogo tše di tlwaelegilego le tlhalošo ya tšona.

Go šupa dihlogo le go di šomišetša go fetola ditlhalošo tša mafoko.

Go bapala papadi ya sephatšamaru.

Go šomiša mafokonolo le ditaelo.

20 Diema le meselana 42

Poledišano mabapi le gore diema ke eng. Go nyalanya diema le ditlhalošo tša tšona.

Matseno ka ga meselana.

Seo meselana ye e tlwaelegilego e rago sona.

Go šupa meselana le medu ya mantšu.

Go rekhota mantšu a mafa le ditlhalošo tša ona ka pukuntšung tša bona.

21 Letlakala la mebala ye mentši 44

Go bala kanegelo.

Poledišano ka ga baanegwa ba diphoofofo bao ba nago le dimelo tša batho, thulaganyo le ka mokgwa wo kanegelo e ka felago ka gona.

Go bušetša go anega ka ga tatelano ya ditiragalo tšeo di amago le baanegwa ba go fapana.

Tlotlontšu yeo e šomišwago mo sengwalweng.
Go thala mmepe wo o ithekgilego ka ditiragalo tša kanegelo.

Poledišano ya dihlopha tšeo di akanyago (porofetago) mabapi le gore kanegelo e ile go fela bjang.

Go akaretša ditiragalo tša kanegelo, ka tšhomišo ya mantšu a go kopanya, sa mathomo, morago ga fao, le bofelong.

22 Go direga eng se se latelago 46

Tšwelopele ya kanegelo.

Go tšweletša pele tiragatšo go laetša go gola ga thulaganyo.

Go akaretša kanegelo go ya ka tatelano ya ditiragalo.

Go rekhota mantšu a mafa le ditlhalošo tša ona ka go pukuntšu ya mong.

23 Go beakanya kanegelo 48

Go šupetša dikgato tše di fapaneng tša kanegelo gomme ka morago, go ngwala kanegelo go nepilwe mathomo, bogare le bofelo.

Go rekhota mantšu a mafa le ditlhalošo tša ona ka go pukuntšu ya mong.

24 Dihlogo le diema 50

Go boledišana ka ga diema, go di bontšha le go di hlaloša.

Papadi ya mantšu: peišaano gare ga meselana le dihlogo.

Go šupa dihlogo le meselana le medu ya mantšu.

Go šomiša mantšu a a šomišitšwego mo papading gore re dire mafoko ka ona.

Dingwalwa tša go rutiša

Kotara ya 1: Beke ya 7 - 8

25 Go bala motswako 52

Go bala motswako wa go dira salate ya dienywa.

Go ngwala tšhelete ye e tlo šomišwago le go lebelela ditswaki le dibjana tše di tlo nyakegago.

Go ngwala motswako wa sejo sa gago sa mmamoratwa.

Go šomiša mašalašala.

Go šupa mašalašupi.

Go ngwala mafoko ba šomiša mašalašupi.

26 Go šoma ka mašala 54

Go šomiša mašalašupi - ona a laolwa ke magoro a maina. Mohlala: yo yoo, yola.

Go ngwala mafoko ka go šomiša mašalašupi.

27 Tše ke tša mang? 56

Go laetša le go šomiša mašalamong.

Go kgetha mašala a maleba.

Go rekhota mantšu a mafa le ditlhalošo tša ona.



28 Dira letsuana la pompom (la go ragogela godimo) 58

Go bala sengwalwa sa thutišo.

Go araba dipotšišo tša tekatlhaloganyo tše di theilwego godimo ga ditaelo.

Poledišano ka ga tatelano le tšhomišo ya ditaelo.

Go fa ditaelo tše di kwalago.

Poledišano ka ga dimateriale tše di nyakegago le tšhepedišo.

Go hlama ditaelo le dimateriale tše di tla nyakegago go ya ka tatelano ya diswantšho tše di lego mabapi le go bopa letsuana la go dirwa ka khatepokisi.

Sengwalwa sa tshedimošo

Kotara ya 1: Beke ya 9 - 10

29 Ditaba di reng? 60

Go bala diathekele tše pedi tša kuranta.

Šedi e fiwa hlogotaba, leina la mongwadi wa athekele, letšatšikgwedi, temana ya matseno le tšhomišo ya dilo tša go bonwa le hlogo.

Go araba dipotšišo tše di theilwego godimo ga sengwalwa go tšweletša kwešišo le go šupa dintlha tše bohlokwa tša go ngwala athekele.

Go šomiša lebopi ka.

30 Go botša ditaba 62

Go beakanya le go kgwarinya athekele ya kuranta ka go šomiša mantšu a mabotšiši.

Go ahlaahla dikgopolo mo sehlopheng.

Go šomiša mekgwa ya go ngwala.

Go ngwala athekele ya kuranta ka lefatile.

Go ngwala athekele ya kuranta ka go šomiša dikokwane tša maleba, tša go swana le hlogotaba, mongwadi wa athekele, bj.bj.

Beakanya le go hlagaša polelo ye e theilwego godimo ga athekele ya kuranta.

Go beakanya dintlha tša polelo ye e tlogo ngwalwa ka lebaka le le fetilego.

Go šomiša bontši bja maina.

Go rekhota mantšu a mafa le ditlhalošo tša ona ka go pukuntšu ya mong.

31 Go fa polelo 64

Maele mabapi le go fa polelo ya go itokišetšwa.

Bontši

Lekola mošomo wa gago.

32 Ngwala kanegelo 66

Go beakanyetša go ngwala kanegelo, šedi e beilwe godimo ga baanegwa, thulaganyo, tikologo le bofelo.

Go ngwala kanegelo mo go puku ya disegwa ye e lego mafelelong a puku ye.





A re baleng

Kanegelo ye ke nonwane ya kgogamašego. Dinonwane tša kgogamašego ke dikanegelo tšeo batho ba thomilego ka go di botšana kgalekgale. Di be di sa ngwalwe gomme di ile tša fihla go batho ba bantši ge ba dutše ba di bušeletša. Ka moka re tseba dinonwane tša kgogamašego tše di itšego, gammogo le dikanegelotšhaba, gammogo le dikošana, dinonwanetsholo, dikanegelo tša bagale, dinonwane tša kakanyotlhalošo le megobelo, ke gore dikoša tša setšo. Bontši bja tšona bo na le melaetša ye e itšego.

Kgalekgale go kile gwa ba le mošemanyana wa mengwaga ye lesome, wa go diša dihuswane. Letšatši le lengwe le le lengwe o be a bulela dinku, a eya go di fudiša. Letšatši le lengwe le le lengwe o be a dula ka fase ga mohlare o tee, godimo ga mmoto (eke thabana), a hlokometše mohlape wa dinku. Bofelong o ile a ikwa a lapile, a jewa ke bodutu. Ka letšatši le lengwe, gore a ithabiše, o ile a goelesa, a re: “Phiri! Phiri! Thušang! Phiri e lelekiša dinku!”

Ge ba ekwa a nyaka thušo, batho ba motse ba tla ba kitima, ba namelela le thabana gore ba rake phiri. Eupša ge ba fihla ntlhohlong ya thabana, ga se ba hwetša phiri. Ba hweditše fela mošemane, yoo a ilego a ba sega.

“O se ke wa goelesa wa re “phiri”, mola go se na phiri,” gwa omanya yo mongwe wa lešaba la motse ge ba theoga ba boela tlase ba ngongorega.

Letšatši le le latelago mošemane o ile a goelesa gape, a re “Phiri! Phiri! Nthušeng! Phiri e lelekiša dinku!” Gape batho ba motse ba ile ba tla ba kitima, ba namelela le thabana gore ba rake phiri.

Ge batho ba motse gape ba sa bone phiri ba re; mošemanyana tena, o swanetše gore o nyake thušo ge e le gore ka nnete go na le se se sego sa loka! O se ke wa goelesa wa re “phiri”, mola go se na le phiri!

Mošemane o ile a šinyalala gomme a ba lebelela ge ba theogela fase gape, ba tšama ba ngongorega.

Matšatši a mmalwa ka morago ga fao, mošemane o ile a bona phiri e dupelela dinku tša gagwe. O be a tšhogile kudu, gomme a goelesa ka maatla. “Phiri! Phiri! Hle, nthušeng!”

Eupša batho ba motse ba ile ba nagana gore o be a sa ba dira ditlaela gape, ka fao, ga go na yo a ilego a ya go mo thuša.

Ka morago ga nako ye itšego mantšiboa, batho ba moo motseng ba ile ba makala gore ke ka lebaka la eng mošemane a se a boela motseng le dinku. Ba ile ba ya go mo nyaka, gomme ba mo hwetša a tšholla megokgo, a le noši.

“Ka nnete phiri e be e le mo! E jele dinku tše mmalwa, gomme tše dingwe di tšhabile!”

Ke goeeditše ka re thušang! Le reng le se la tla?” a sekhumula.

Yo mongwe wa ba motse yo mogolo, o ile a leka go mo homotša, ge ba dutše ba sepela, ba boela morago, motseng.


“Re tla go thuša go nyaka dinku tše di timetšego ka moswane ge go esa,” a realo a bea matsogo a gagwe, a a kopantšha ka sa ka morago.

“Eupša o swanetše go ithuta gore ge gantši o bolela maaka, ga go na yo a ka go kgolwago, le ge o bolela nnete!”






A re boleleng



Ke ka lebaka la eng go se na le motho yo a ilego a tla go tlo thuša mošemane?
Diragatšang kanegelo ye. O swanelwa ke go ba le mošemane, dinku tše di mmalwa
le batho ba motse ba mmalwa.



A 6

Tlotlontšu

Hwetša mantšu a, ka go papetla ya ditlhaka.

m	a	a	k	a	g	m	t
g	h	h	a	n	n	e	š
a	s	e	g	a	y	b	h
t	e	m	t	o	a	i	o
m	o	g	n	k	m	t	g
o	t	s	e	g	i	š	a
e	n	k	i	h	l	a	m
l	l	a	a	t	e	g	e

sega

tšhoga

lla

segiša

bitša

maaka

nyamile



A re ngwaleng

Bala dipotšišo tše gomme o dire sediko sa go dikologa tlhaka ye e lego kgauswi
le karabo ya maleba.

Ke ka lebaka la eng mošemananya wa go
diša dinku a ile a goelela a re: "Phiri!"

A	O be a jewa ke bodutu gomme a nyaka gore a bonwe.
B	O be a nagana gore phiri e gona.
C	O be a nagana go bolela maaka.
D	O be nagana go tšhoša phiri gore e tšhabe.

Mo go dihlogo tše di latelago, ye
kaonekaone ke efe ye o ka e dirago
hlogo ya kanegelo ye?

A	Letšatši leo ka lona phiri e jelego dinku.
B	Mošemananya wa go diša dinku.
C	Mošemananya yo a ilego a goelela, a nyaka thušo.
D	Letšatši le boruthwana kutung ya thabana.

Ke ka lebaka la eng ba se ba tla ge a goelela?

A	Ba be ba šoma dipolaseng tša bona.
B	Ba be ba nagana gore o sa ba fora.
C	Ga se ba mo kwa.
D	Ba be ba nyaka gore phiri e je dinku.

Thuto ye re e hwetšago mo go kanegelo ye
ke efe?

A	Ge o lla o re e "thušang", ga go yo a tla go thušago.
B	O se ke wa tlatša mašata.
C	Ge o fele o bolela maaka, ga o na yo a tla go kgolwago le ge o bolela nnete.
D	O swanetše go tshepega.



A re baleng

Reabetšwe o be a itlwaeditše go dira gore batho ba mmone. O be a fela a bitša ba gabo le bagwera gore ba tle ba bone sephatšamaru seo a bego a re o se bone. “Etlang le bone sephatšamaru!” o be a tle a goeletše, goba a re: “Thušang, selo sa go se tsebje, sa go fofa, se kotame!” ke UFO, ka Seisimane ke “*unidentified flying object*”.)

Ka dinako ka moka, ge Reabetšwe a goelela, motsešetoropo ka moka o be o kitimela go ya fao, go yo bona sephatšamaru. Gomme ka morago, go be go sa be selo. “Se šetše se sepetše!” o be a tle a botše batho ka moka.

Reabetšwe o ile a dira se gatee, gabedi, gararo, gantši.

Gomme, ka letšatši le lengwe, Reabetšwe, ka nnete o ile a bona sephatšamaru. A re “Thušang!” “Sephatšamaru se kotame lebaleng. Thušang hle! Wena motho, thuša!

Ga se gwa tla motho.

Ka yona nako yeo, mosetsebje yo motalamorogo o ile a taboga a tšwa ka sephatšamarung, gomme a re go Reabetšwe: “Hle, nthuše. Ke nyaka petrolo le dijo, gore balapa ba holege. Bana ba ka ba nyaka dijo ka tšhoganyetšo! Hle, re tlišetšeng matlakala a mantši ka mo le ka kgonago!”

“Thušang!” Reabetšwe a goeletša. “Go na le bomosetsebje bao ba swerwego ke tlala mo lebaleng!”

Eupša ga se gwa tla motho.

Gona fao, Reabetšwe a kitima, a tloga mohlareng wo, a eya go wo mongwe, a topa matlakala; gape, gona mowe, šole o lebile karatšheng ya go rekiša petrolo gore a e reke. Mosetsebje yola yo motala, o ile a leboga.

Reabetšwe o be a lapile kudu moo a ilego a ba a wela fase ge sephatšamaru sela se thoma go fofa.

“Ke selo mang sela, Reabetšwe?” mmagwe a goelela a botšiša Reabetšwe, ge a bona sephatšamaru se phaphametše, se bile se sa hlwe se bonagala.

“Go thuša eng go go botša, Mma,” gwa realo Reabetšwe, a kukela magetla godimo ka mokgwa wa go re “Go thušang, o ka se nkgolwe.”



Letšatšikgwedi:



A re boleleng

Diragatša kanegelo ye. O tla swanelwa ke go ba le mosetsebje, bana ba mmalwa ba basetsebje, Reabetšwe le mmagwe.

Na kanegelo ye e swana bjang le kanegelo yela ya: "Mošemane yo a ilego a goelela a re "Phiri!"?



A re ngwaleng

Nagana ka dikanegelo tše tše pedi gomme o arabe dipotšišo tše di latelago.




Kanegelo	Moanegwathwadi ke mang?	Thulaganyo ya yona ke eng?	Molaetša wa kanegelo ke ofe?
Mošemane yo a ilego a goelela a re: "Phiri!"			
Mošemane yo a ilego a goelela a re: "Sephatšamaru!"			



A re ngwaleng

Bjale, ngwala kanegelo ya gago ya mantšu a a ka bago a 120 – 140 botelele. Ngwala ka ga mošemane goba mosetsana yo a bego a nyaka thušo. Thoma ka go ngwalela godimo ga pampiri ye e sego ya saruri gomme o kgopele mogwera wa gago gore a lebelele gore o ka phošolla kae.

Hlogo ya kanegelo	
Ke eng yeo e mo dirilego gore a goelele?	
Go ile gwa direga eng letšatši le lengwe ge go ile gwa se be yo a ilego a tla a thuša?	
Ditlamorago tša tiragalo ye ya ka godimo ke dife?	
Molaetša goba thuto ya kanegelo ye ke efe?	






Hlogo ke eng?

Hlogo ga se lentšu le le feletšego. Ke karolo ya lentšu yeo e hlomesetšwago mathomong a kutu ya lentšu. Hlogo ye nngwe le ye nngwe e na le tlhalošo ya yona. Ge hlogo e hlomesetšwa mo go kutu ya lentšu e fetola tlhalošo ya kutu ya lentšu.

Hlogo e fetola tlhalošo ya lentšu.



A re direng

Lebelela mohlala wo. Go diragala eng ge o hlomesetša hlogo mo go kutu ya lentšu? Tlhalošo ya lentšu le lefsa ke eng?

Hlogo	Kutu ya lentšu
mo	tho

Dihlogo tše di ra eng?

Hlogo	Tlhalošo
mo	hlogo ya lentšu go laetša botee
ba	hlogo ya lentšu go laetša bontši
me	hlogo ya lentšu go laetša bontši
se	hlogo ya lentšu go laetša botee
di	hlogo ya lentšu go laetša bontši

Dira didiko dihlogong tša mantšu a a filwego. Ka morago o thalele kutu ya lentšu leo.



A re ngwaleng

motho	batho	mohlare	bogobe
mehlare	didiba	manala	magobe
sediba	lenala	nku	dinku



A re ngwaleng

Ngwala dihlogo go mantšu ao a thaletšwego go fetola tlhalošo ya mafoko gore a be ka bontši.

Morutiši o a bolela.

Mosetsana o kgona go bala.



Moraloki wa kgwele ya maoto o thabile.

O swanetše go dira mošomo wa gae wa mmetse.

O be a na le paesekela ye khubedu.



Lapologa

A re bapaleng papadi ya go fofela lefaufaung. Šomiša letaese le pene ya go mereka ge go bapalwa, gomme o tsupulogele godimo go tloga go nomoro ya 1.





A re boleleng

Bolela mabapi le gore diema tše di ra eng. Ka morago, thala mothalo o o lebiše tlhalošo ya maleba ka kholomong ya la go ja.

Diema ke melaetša ye e re fago molaetša wo o kgethegilego.

Khudu ga e lahle legapi la yona.

Kodumela moepathutse, ga go lehumo le le tšwago kgauswi.

Kolobe ya mašalamorago dimpša di a e bona.

Kgomo ga e latswe namane ya e šele.

Pinyana ge e re ping, e kwele ping ye kgolo.

Ga go motswadi yoo a ka ratago ngwana wa motho o šele gagolo go fetiša wa gagwe.

Ngwana ge a dira tiro yeo e belaetšago batho, ke gore mediro ye mebjalo o e abetše go ba bagolo goba batswadi ba gagwe.

Motho yo mongwe le yo mongwe yoo a rego mola go šongwa mešomo gomme a se ke a šoma tša go tsebalega, o tlo nyatšwa le go kwerwa ke batho ka baka la bobodu bja gagwe.

Motho ge a tlwaetše go dira mediro ye mebe, go thata go yena gore a tlogele; a upša a hwa a bolawa ke mediro yeo ya gagwe ye mebe.

Dilo tše di botse di hwetšwa ka bothata ka mehla; ka fao ge motho a rata gore a be le tšona, o swanetše gore a di šomele ka kgotlelelo gore a tle a di hwetše; go sego bjalo di tlo mo palela gomme a ba mohloli. (Tšwelopele ka mehla ge e tla hwetšwa, e šomelwa ka kgotlelelo le go se fele pelo).

Meselana ke eng?

Meselana ke ditlhomasetšwa bofelong bja modu wa lentšu gomme tlhalošo ya fetoga.

Moñlala:

-ana e tliša bonnyane, ka fao 'tsebiana' ke tsebe ye nnyane.

Meselana ye e tliša ditlhalošo tša go fapana?

Moselana	Tlhalošo
-ega	Lediregi
-ana	Ledirani
-ile	Lefetile



A re ngwaleng

Thalela modu wa lentšu. Bjale dira sediko go dikologa mosela mafelelong a mantšu a.



Kgetha mantšu a mahlano o a šomiše mafokong.

Hlomešetša moselana wa -ile go lentšu leo le lego ka mašakaneng gomme o ngwale lentšu leo leswa sekgobeng se se filwego.

Maabane o (reka) _____ malekere lebenkeleng.

Mesong ya lehono Tumišo o (kgetha) _____ borokgo bja mmala wo mohubedu.

Bomma ba (kgopha) _____ lwapa ka boloko bja kgomo.

Bašemane ba (raloka) _____ kgwele ya maoto ge sekolo se tšwele.

Maloba bomma ba (roka) _____ gempe le borokgo.

Ngwagola ke (ngwala) _____ kanegelo ka ga tau le mmutla.





A re baleng

Mo go dinonwane tša kgogamašego diphoofolo di bolela bjalo ka batho. Bala kanegelo gomme o nagane ka ga baanegwa ba diphoofolo.



Mohlare o eme ka tšhengwaneng. Phefo e ile ya thoma go foka, gomme letlakala le lennyane la thoma go šikinyega.

Le hlohloriga mohlareng. La wela fase, la theoga go fihla le wela godimo ga bjang ka tlase ga mohlare. Katse e be e dutše godimo ga bjang bjoo. "Dumela, letlakala le letalamorogo," katse ya realo. "Nka raloka le wena!"



Letlakajana le be le batametše go re: "Ee, ge moya o foka gape. "Ving! Ving!" Moya wa ya, gomme wa kuka letlakanyana, la ya godimo, godimo lefaufang. Phefo e le išitše kgole. Ka morago ya wiša letlakajana gabobebe ka thoko ga tsela.

"Dumela, letlakajana le lesorolane," gwa bolela nonyana ka thoko ga tsela. "O tlile go dula le nna?" "Go a makatša," gwa realo letlakala. "Katse o rile ke yo motalamorogo. Bjale nonyana e re ke yo moserolane. Gabotse, mmala wa ka ke wo mobjang?"



Letlakala le be le batametše go botšiša nonyana ge phefo e thoma go foka gape. "Ving! Ving!" Phefo ya ya, gomme phefo ya kukela letlakajana godimo, godimo lefaufang. Phefo e le išitše kgole. Ka morago ya lahlela letlakajana lela fase gabosele mo lebaleng le legolo.



Go be go na le dikgomo kua lebaleng, di fula bjang. Ye nngwe ya dikgomo e ile ya tla, ya lebelela letlakajana lela. "Muu!" ya realo kgomo. "Dumela letlakajana la mmala wa namune," "Go a makatša," gwa realo letlakajana. "Katse e rile ke yo motalamorogo, gomme nonyana ya re ke yo moserolane. Bjale kgomo e re ke wa mmala wa namune. Gabotse, mmala wa ka ke wo mobjang?"

Letlakajana le be le sa re le tlile go botšiša kgomo ge phefo e thoma go foka gape. Ving! Phefo ya ya gomme ya kuka letlakajana lela, la ya godimo lefaufang. Phefo e le išitše kgole. Ka morago ya lahlela fase letlakajana lela gabobebe, godimo ga mmoto wo mogolo.

Pele o thoma go bala

● Lebelela diwantšho le dihlogo gomme o leke go akanya gore sengwalwa se tlile go ba mabapi le eng.



Ge o dutše o bala

● Bapetša dikakanyo tša gago le seo o se balago ● Ge o sa kwešiše karolo ye e itšego, e bale gape ka go iketla. E balele godimo.



A re boleleng

Ke eng ye e dirilego gore letlakala le wele fase go tšwa mohlareng?

Letlakala le sepetše bjang go tloga phoofolong ye go ya go ye nngwe?

Ke ka lebaka la eng mongwadi a šomiša lentšu le: "Ving!"?

Na go na le dikanegelo tše o di tsebago, moo go tšona diphoofolo di bolelago?



A re direng

O nagana gore go tlile go fetša go diregile eng mo kanegelong?

O nagana gore kanegelo ye e tlile go fela bjang?

Thala tsela yeo letlakajana le e sepetšego, go tloga mohlareng go ya go kgomo.



A re ngwaleng

Hlaloša seswantšho sa gago, o šomiša mantšu a: "La mathomo", "gomme", "ka morago ga moo", le "bofelong".

La mathomo

Gomme

Ka morago ga moo

Bofelong



A re baleng

A re boneng gore kanegelo e fela bjang.



Letlakajana le bile moo fase lebakanyana. Ka morago pudi ya tla go lona. "Dumela, letlakajana le lehubedu", gwa realo pudi. "O tlike go tlo dula le nna mo mmotwaneng?" "Go a makatša," gwa realo letlakajana. "Katse e rile ke yo motalamorogo, gomme nonyana ya re ke yo moserolane, ge e le kgomo yona e rile ke wa mmala wa namune. Bjale pudi e re ke yo mohubedu. Gabotse ke wa mmala wo mobjang?"



Letlakajana le ile la homola. "Dumela letlakajana le letsotho," gwa realo kolobe. "Ke nyakile go go ja gona bjale. Phefo e go tlišitše mo?" "Go a makatša," gwa realo letlakajana. Katse e rile ke yo motalamorogo. Nonyana e re ke yo moserolane. Kgomo e re ke wa mmala wa namune, gomme pudi e re ke yo mohubedu. Bjale kolobe e re ke yo motsotho. Gabotse, ke wa mmala wo mo bjang?



Gona mowe mošemanyana a bona letlakala, a le topa. "Bonang," a realo go bommagwe. "Bonang letlakajana le la mmala wa gauta. Gape, lebelelang matlakala a mangwe. Ke a mmala wo motalamorogo le wa mmala wa namune le wo mohubedu le wo motsotho le wa gauta." "Ee," gwa realo mmagwe. "Bjale ka ge selemo se fetile, matlakala ke a mebala ya lehlabula."



A re direng

Diragatšang kanegelo ye. O swanelwa ke go hwetša barutwana ba senyane:

- Motho o tee o tla ba letlakala
- Bana ba tshela ba diragatša karolo ya diphoofolo
- O tee o tla ba mošemane
- Yo mongwe o tla ba mma
- Bofelong, yo mongwe o tla ba moanegi



Moanegi o bolela karolo ya kanegelo yeo e sa bolelwego ke diphoofolo, mošemane, mma le letlakala.





A re ngwaleng

Na letlakala le boletše le diphoofolo tše kae? Di ngwale ka go latelana, o be o bolele gore phoofolo ye nngwe le ye nngwe e boditše letlakala eng.

Phoofolo	E rileng go letlakala?
1	
2	
3	
4	
5	

Mošemane o rileng mabapi le mmala wa letlakala?

Mmago mošemane o rileng mabapi le mmala wa matlakala?

O nagana gore kanegelo ye ke nnete? Efa lebaka?

O nagana gore kanegelo ye e diragetše ka kgwedi efe? Ke ka lebaka la eng o realo?



A re boleleng

Gopola se o se tsebago ka ga kanegelo ya letlakajana.

- Bolela ka gore kanegelo e thomile neng.
- Bolela mabapi le gore kanegelo e fedile bjang.




A re ngwaleng

Thala seswantšho sa go bontšha gore kanegelo e thomile bjang, gomme o ngwale temana ka ga mathomo a kanegelo.

Thoma ka go ngwalela kanegelo pampišaneng ye e kago go lahlwa, gomme o kgopele mogwera wa gago gore a e rulaganye. Bofelong o e ngwale gabotse mo dikgobeng tše di tlogeletšwego seo. Kanegelo ya gago e swanetše go ba ya botelele bja mantšu a a ka bago a 120 – 140.



Letšatšikgwedi:




A re direng

Thala seswantšho se se bontšhago gore go diragetše eng ka ga letlakala ge le phaphametše,
o be o ngwale temana ka ga seo se diragetšego mo bogareng bja kanegelo.

--

Thala seswantšho se se bontšhago bofelo bja kanegelo.

--





A re direng


Bala diema gomme o bolele ka gore di ra eng. Ka morago, thala seswantšho sa go laetša diema tšeo. Bofelong, ngwala lefoko la go hlaloša seema.

1

Bōbedi bō bolaya nōga.

2

Mōlamō ge o tla bolaya o kwagala marethōng.



3

Mafato a kgwale ke ge e sa le gōsasa.




Phadišano ka ga moselana le hlogo



Lapologa

Bjale leka phadišano ya moselana le hlogo. Phadišana le mogwera wa gago. Lebelelang gore wa lebelo kudu ke mang ge go phadišanwa ka go thalela dihlogo le meselana.



A re ngwaleng

Kgetha mantšu a mahlano mo seswantšhong o a šomiše go hlama mafoko.



A re baleng

Motswako wa salate ya dienywa

Ditswaki

Dipola tše 2

Mañwana ama 2 a swikiri

Dipanana tše 2

Phopho e 1

Namune e 1

Phaeneapola e 1

Mokgwa

1. **Ebola** dipola, o di sege di be sebopego sa dikube.
2. **Sega** dipanana.
3. **Ebola** phopho.
4. **Ebola** phaeneapola.
5. **Hlakanya** dienywa ka sebianeng.
6. **Gamola** namune.
7. **Tshela** matute a namune godimo ga salate.
8. **Sašetša** ka swikiri.

Bona ka fao taelo ye nngwe le ye nngwe e thomago ka lediri.



A re ngwaleng

O tla nyaka bokae go dira salate?

	Ranta	Disente
 E tee ke R1,50		
 E tee ke R2,00		
 E tee ke R6,00		
 E tee ke R4,00		
Palomoka		



A re boleteng

O dira eng ka morago ga go segelela dipanana?

O dira eng pele o šašetša swikiri godimo ga salate?

Hwetša gore o swanetše go ba le dibjana dife ge o dira salate ye. Di ngwale.

Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Bjale, ngwala motswako wa gago wa go dira dijo tša gago.



A re direng

Bala lefoko le lengwe le le lengwe gomme o dire sediko se sehubedu lešaleng le lengwe le le lengwe leo o ka le šomišago sebakeng sa maina.

Mosetsana o dula Durban.

ke	yena	bona	rena	wena
----	------	------	------	------

Mošemane ke seapadi sa bokgoni sa kgwele ya maoto.

ke	yena	bona	rena	wena
----	------	------	------	------

Tumišo le Reabetšwe ba rata go bapala kgwele ya maoto ge sekolo se tšwile.

ke	yena	bona	rena	wena
----	------	------	------	------

Mpša e rata go rutha ka nokeng.

ke	yona	bona	rena	wena
----	------	------	------	------

Motswako wa _____

Ditswaki

Mokgwa

Lešala ke lentšu leo le šomišwago sebakeng sa leina. Mašala a fokotša botelele bja mafoko. A dira gore mafoko a bolelege bonolo.



A re ngwaleng

Ngwala: se goba sela,
wo goba wola, yo goba
yola le ye goba yela

Mašalašupi a ema sebakeng sa selo (le motho goba batho).
Re šomiša **se/yo** goba **tše/ba** ge selo goba motho yo **se/a** le kgauswi.
Re šomiša **yo/ba** ge **dilo/batho di/ba** kgauswi.

	kgauswi	kgole
botee	se/yo	sela/bale
bontši	tše/ba	tšela/bale



_____ ke paiki ya ka.



_____ ke ngwedi.




_____ ke mmila wo ke dulago go wona.



_____ ke sekepe.



_____ ke mmila wa Motswaledi.



_____ ke paesekela ya ka.



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mane, o thome ka **se** goba **sela**.

Letšatšikgwedi:

Bjale, leka bontši bja **mašalašupi**.

Ngwala lentšu la maleba mo dikgobeng tše di filwego

yo/yola se/sela tše/tšela ba/bale ye/yela



_____ ke katse ya ka.



_____ ke roko ya ka ye mpsa.



_____ ke dikatse tša ka.



_____ ke morutiši wa ka.



_____ ke dinaledi.



_____ ke difatanaga.



A re ngwaleng Ngwala mafoko a mane gomme o a thome ka **tše** goba **tšela**.



A re ngwaleng

Thalela mašala a maleba go le lengwe le le lengwe la mafoko a.

Ye ke paesekela ya **gagwe/sona**.Se ke sefatanaga sa **bona/yena**.Ke pene ya **sona/gago**?Se ke sekolo sa **yena/bona**.Ye ke paiki ya **tšona/gagwe**.Ke founu ya **gago/tšona**?Ye ke mpša ya **ka/tšona**.Ke **yena/bona**.Ke ya **bona/tšona**.Ke ya **gago/yena**.Ke ya **rena/yena**.Ke ya **gagwe/yona**.Ke ya **ka/nna**.Mpša ke ya **ka/ke** ya nna.

A re ngwaleng

Nyalanya mafoko a ka go la ngele le mafoko a ka go la go ja, ao a nago le mašalathuo a maleba.

Se ke sefatanaga sa rena.

Ye ke paesekela ya Boati.

Ye ke mpša ya ka.

Tše ke dipuku tša bagwera ba ka.

Ye ke hempe ya Reabetšwe.

Tše ke dipuku tša gago.

Ke ya gagwe.

Ke tša bona.

Ke tša gago.

Ke ya gagwe.

Ke ya rena.

Ke ya ka.

Lešalathuo ke lentšho le le tšeago sebaka sa leina, gomme le laetša mong wa selo.



Šomiša mašalathuo a a lego ka methalong ya go se be le selo kgauswi le mafoko a maleba.

Šomiša mantšu a gore a go thuše.

bona/bona

gagwe

rena/rena

lena

Ke sefatanaga sa Reabetšwe. Ke sa gagwe.

Ye ke roko ya Boati. Ke ya _____.

Se ke sefatanaga sa rena. Ke sa _____.

Ye ke founu ya Tumišo. Ke ya _____.

Tše ke dipuku tša bašemane.

Ke tša _____.

Ye ke selefounu ya Mogoroši.

Ke ya _____.

Ye ke polasa ya ba lapa lešo.

Ke ya _____.



A re boeleng


Bala dithutišo gomme o hlalošetše mogwera wa gago seo o swanetšego go se dira gore o dire letsuana le.



A re direng

Seo o swanetšego go ba le sona

Kgokolo ye serolane ya wulu ya go loga
Sehlwekišaphaephe se tee goba lehuto la go tshophagana
mahlo, molomo le maoto ao a hweditšwego letlakaleng la disegwa
Segomaretši sa go tia



Mokgwa wa go dira dipompom

- 1 Thala didiko tše pedi tše kgolo, tšeo di swanago swani, godimo ga seripa sa khatepokisi. Bjale, di sege.
- 2 Thala didiko tše nnyane ka gare ga didiko tše pedi tše kgolo. Di sege, gore didiko tše pedi tše kgolo di be le lešoba mo gare.
- 3 Hlatlaganya didiko, gomme o phuthe wulu ye serolane yela gore e tšwelele mo lešobeng lela la mo gare, le ka sa ka ntle, go fihla ge didiko di tswalelegile. O ka šomiša megala ye mebedi goba ye meraro mmogo, go khupetša didiko ka lebelo.
- 4 Šomiša dikero tše bogale go sega wulu makgathe ga merumo ya didiko tše pedi.
- 5 Tsenya sehlwekišaphaephe goba lehuto la go tshophagana, le fete gare, e be go dira maoto a letsuana.
 - Bea mogala wa wulu gare ga didiko tša khatepokisi, gomme o o bofe tidi! Dira mahuto a mabedi gomme o tloše dikarata.
 - Bjale, dira pompom ye nnyane ya didiko tše pedi tše nnyane. Dira go swana swanisiwani, ka ntle ga gore ye pompom, ga go gapeletšege gore e be le maoto.

Bjale, dira letsuana la gago.

- 6 Kgomaretša dipompom tšela tše pedi.
- 7 Koba sehlwekišaphaephe goba bofa ka go tshophanya gore o dire maoto a mabedi a letsuana.
- 8 Sega maoto, mahlo le molomo ka letlakala la disegwa, kua morago ka pukung.
- 9 Di mamaretše godimo ga dipompom.

A re ngwaleng



Efa letsuana la gago leina.

O swanetše go ba le eng gore o dire dipompom?

Semamaretši o se nyakela eng?

Letsuana la khatepokisi



A re direng

Lebelela diswantšho gomme o ngwale mekgwa ya go dira letsuana la mae a khatepoto. Di ngwalele godimo ga pampiri ye e tla lahlwago, ka morago, di ngwale gabotse kua tlase.



O ka šomiša mantšu a gore a go thuše.

pente

khatepoto ya mae

ka ntle

ka gare

seta

sekero

diboego tša khutlotharo

O ka nyaka go ba le didirišwa dife?

Mekgwa

1

2


3

4

5

6

7



A

Leina la kuranta

MADIRENG

A BANA

Letšatšikgwedi

22 Moranang 2015

Ngwana wa mengwaga ye 11 o phatlalatša puku ya go apea

Tabakgolo

Zoe Bain Ka-mothalo



Temana ya matseno

Jack Witherspoon o no swana le ngwana yo mongwe le yo mongwe wa mengwaga ye 11 wa mošemane. O relela ka skeiti, o raloka kgwele ya maoto, o bile o ke

rata go apea. Eupša Jack, yo a tšerego nako ye telele ya bophelo bja gagwe a elwa le bolwetši bjo bošoro, o sa tšwa go phatlalatša puku ya gagwe ya mathomo ya go apea, yeo e bitšwago “*Twist it up*”.

Jack o bile le kgahlego mo go apeeng a sa na le mengwaga ye tshela ge a feditše nako ye telele a le bookelong. O be a fela a bogela mananeo a thelebišene ya mo bookelong, gomme ke ka yona nako yeo a ilego a utolla tšhanele ya “*Food Network*”.

O thomile ka go itirela metswako ge a be a le bookelong, gomme ge a ile gae, a leka go šomiša metswako yela ya gagwe.

Puku ya Jack e rekiwa lefase ka bophara, gomme o fana ka ye nngwe ya tšhelete yeo a e dirago ka go rekiša puku. O be a efa mekgatlo yeo e thušago bana ba go hloka, bao ba lwalago.



A re boleleng

Bala dikanegelwana A le B. Mo sehlopheng sa lena, bolelang ka ga kanegelwana A le B. Bolelang ka ga dikarabo tša dipotšišo tše.



Pele o thoma go bala

● Lebelela diswantšho le dihlogo gomme o leke go akanya gore sengwalwa se tšile go ba mabapi le eng.



Ge o dutše o bala

● Bapetša dikakanyo tša gago le seo o se balago ● Ge o sa kwešiše karolo ye e itšego, e bale gape ka go iketla. E balele godimo.

Ditabakgolo ke dife, gape, di kgona bjang go goga šedi ya rena?

Go na le eng ditemaneng tša mathomo, gomme, seo se kgona bjang go goga šedi ya rena?

Kanelwana ye nngwe le ye nngwe, e bolela ka mang?

Kanelwana ye nngwe le ye nngwe, e hlaloša tiragalo efe?



Sekolo sa New Town se thopa sefoka gape 8 Hlakola 2015

Bheki Phakati

Mphato wa 4 wa sekolo sa New Town o thopile sefoka ka nako ya keteko ya Letšatši la Lefase la Dipuku, maabane. Barutwana ba Mphato wa 4 ba badile dikanegelo, ba balela barutwana ba Mphato wa 1 le wa 2, mo sekolong.

Ngwana yo mongwe le yo mongwe wa Mphato wa 4 o badile kanegelo, a balela barutwana ba mephato ya fase. Barutwana ba Mphato wa 4 ba dirile tše dingwe tša dipuku tšeo ka bobona. Tše dingwe dipuku di abilwe ke baphatlalatši ka ntle le tefo. Bana ba bannyane ba Mphato wa 1 le wa 2 ba kgahlilwe ke dipuku tša mebalabala. Bana ba bantši bao go bolelwago ka bona, ba tšwa malapeng a motlhako gomme ga ba na dipuku tše botsana ka tsela ye kua gae.

Akanyetša Phadišano ya Seswayapuku

Basetsana ba babedi ba Mphato wa 4 ba thopile sefoka phadišanong ya “*Design a Bookmark*”. Bathopasefoka bao ba bego ba thabile, e lego Boati Motau le Mary Smith, ba thopile sefoka sa dipuku tše 10 ka go dira maswao a dipuku ao a sego a tlwaelega.

Boati Motau le Mary Smith

Bathopasefoka sa phadišano ya Akanyetša seswayapuku (*Design a Bookmark*)



A re ngwaleng

Tšhomišo ya lebopi la ka. Re šomiša lebopi “ka” go laetša lefelo.

Nna ke tsena _____ ntlong.	Reabetšwe o dutše _____ morago ga lebati.
Phuki o eme _____ ntle.	Mogoroši o bolela a le _____ holong ya sekolo.
Boati o tsene _____ gare.	Oratilwe o fega dieta _____ khapotong.
Tumišo o eme _____ pele ga sefatanaga.	Oketšo o dutše _____ thoko yela ya tafola.

Lebelela mafoko a.
Tšhomišo ya lebopi: ka
laetša gore selo se dirwa
ka eng, neng goba bjang.
Mohlala:
Ke ya sekolong ka maoto.
Yena o hlatswa dibjana ka
sešepe.

Ngwala maswaodikga a maleba mafelelong a mafoko a.

Boati o ya sekolong ka eng____

Lehono ke Letšatši la Lefase la Dipuku____

Ke bomang ba thopilego sefoka____

Ke ka lebaka la eng Sekolo sa New Town se thopile sefoka____





A re direng

Šomišana le mogwera wa gago, le beakanyetše athekele ya kuranta ya lena, ka ga go kgona ga sekolo sa lena. Athekele ya gago e swanetše go ba ya botelele bja mantšu a a ka bago a 120 – 140.

Naganang ka hlogo ye le tlilego go ngwala ka yona. Ngwalang hlogo ya kanegelo ya lena bogareng bja mmepe wa monagano, gomme ka morago le ngwale dilo tše le tlilego go ngwala ka ga tšona ka mo mapokising a mane. Le ka no šomima mmepe wa monagano bjalo ka mohlahlhi wa lena ge le ngwala athekele ya kuranta ya lena.

1

2

Athekele ya ka ya kuranta ke:

3

4



● Šomiša mmepe wa monagano gore o go thuše go beakanyetša sengwalwa sa gago ● Ngwala ka mokgwa wa go kgwarakgwarinya ● Kgopela mogwera wa gago a rulaganye mokgwarakgwarinyo wa gago ● Boeletša sengwalwa sa gago gomme o dire ditokiso tše di nyakegago ● Ka morago, ngwala ka bothakga ka pukung ya gago.



Letšatšikgvedi:

M	A	N	T	Š	U
M					
A					
F					
S					
A					

DITABA TŠA BANA

Hlogo

Letšatšikgvedi

Thala seswantšho ka ga athekele ya lena





A re direng

Beakanya polelo ya gago o e theile godimo
ga athekele ya gago ya kuranta.

Šomiša dikeletšo tše gore di go thuše.

MAELE A POLELO YE E ITOKIŠEDITŠWEGO

- Tlhagišo ya gago e swanetše go ba le mathomō,
- bogare le bofelo.
- Lokologanya ditiragalo ka mōkgwa wa maleba.
- Gopola gore o swanetše go ema gabotse.
- Šomiša segalo sa maleba sa lentšu.
- Kgonthiša gore o a kwagala.
- Bolela o kwagale.
- Lebelela batheeletši.



A re ngwaleng

Itirele dikgakollo
tše kopana.






A re ngwaleng

Ge re bopa bontši bja maina re lemoga gabotse gore maina a Sepedi a wela magorong a go fapana. Magoro a maina a na le dihlogo tša go fapana. Mohlala: motho – batho, mosadi – basadi, sediba – didiba. Re tla ithuta go a gopola.

1 Ngwana o tee _____ ba babedi	2 Leino le tee _____ a mabedi	3 Legantshe le tee _____ a mabedi	4 Leoto le tee _____ a mabedi
5 Tamati e tee _____ tše pedi	6 Letapola le tee _____ a mabedi	7 Lerula le tee _____ a mabedi	8 Nku e tee _____ tše pedi
9 Monna o tee _____ ba babedi	10 Mosadi o tee _____ ba babedi	11 Hlapi e tee _____ tše pedi	12 Legotlo le tee _____ a mabedi
13 Naga e tee _____ tše dintši	14 Lesea le tee _____ a mabedi	15 Lekgarebe le tee _____ a mabedi	16 Phiri e tee _____ tše pedi

1. bana; 2. meno; 3. maganase; 4. maoto; 5. ditamati; 6. matapola; 7. memenku; 8. dinku; 9. banna; 10. basadi; 11. dihlapu; 12. magotlo; 13. dinaga; 14. masea; 15. makgarebe; 16. diphiri

Ke kgona go	Go no lekola	😊	☹️
bala nonwane ya kgogamašego.			
bala motswako.			
bala dithutišo.			
bala athekele ya kuranta.			
šupa ditabakgolo, ka mothalo, matseno.			
beakanya le go ngwala kanegelo.			
beakanya le go ngwala dithutišo.			
beakanya le go ngwala motswako.			
akanya gore dikanegelo di mabapi le eng le gore di felela bjang.			
diragatša kanegelo.			
šupa baanegwa, thulaganyo, tikologo le baanegwa.			
šomiša dihlogo le meselana.			
šomiša mašalašala le mašalašupi.			
šomiša lebopi la: ka.			
šomiša mafelelo a lefoko a maleba/maswaodikga.			





A re ngwaleng

Bolela le mogwera wa gago ka ga kanegelo ye o nyakago go e ngwala. Bjale, ngwala dikgopolo tša gago mo letlakaleng le.



• Somiša mmepe wa monagano gore o go thuše go beakanyetša sengwalwa sa gago • Ngwala ka mokgwa wa go kgwarakgwarinya • Kgopela mogwera wa gago a rulaganye mokgwarakgwarinyo wa gago • Boeletša sengwalwa sa gago gomme o dire ditokišo tše di nyakegago • Ka morago, ngwala ka bothakga ka pukung ya gago.

Baanegwa ba ka ke bomang?

Kanegelo e direga kae?

Kanegelo e ka ga

Go diregile eng mo kanegelong?

Kanegelo e fela bjang?

Itirele puku. Sega letlakala le le latelago la puku ye. Sega mo methalong ya marontho. Mena letlakala mo mothalong. Ngwala leina la puku godimo ga khabara. Ngwala leina la gago ka tlase ga leina la puku, ka gore ke wena mongwadi wa puku. Thala seswantšho godimo ga khabara. Bjale, ngwala kanegelo ka gare ga puku.



KHABARA YA KA MORAGO



KA GA MONGWADI

Ngwala leina la gago

Mengwaga ya gago

Mo o dulago

8

Kgato ya 4: Sega godimo ga mothalo wo o lego thwi, morago ga ge o kopantše ka seteipolara.

KHABARA

Thala seswantšho mo.



Ngwala leina la puku mo.


Ngwala leina la gago (ke wena mongwadi).

1

Kgato ya 1: Mena mothalong wa marontho.

5

Tšwela pele ka kanegelo ya gago.



Thala seswantšho mo.

7

Ngwala bogare bja kanegelo ya gago mo.



Thala seswantšho mo.



Thala seswantšho mo.



Thala seswantšho mo.



Thoma go ngwala kanegelo ya gago mo.

2

Fetša kanegelo ya gago.

7

3

Tšwela pele ka kanegelo ya gago mo.



Thala seswantšho mo.

9

Ngwala se se diragago bofelong bja kanegelo ya gago.

Thala seswantšho mo.

Morero wa 3: Tshedimošo e go tšohle tše o di balago

Sengwalwa sa tshedimošo Kotara ya 2: Beke ya 1 – 2

33 Re ithuta eng ka ga boso? 70

Bala sengwalwa sa tshedimošo sa go ba le dilo tša go bonwa. Bala tšhate ya boso le tšhate ya dipilara ka ga pula. Poledišano ye e lego mabapi le tšhate ya boso. Go hwetša tshedimošo mo go tšhate ya boso gore o bapetše boso mafelong a go fapana.

34 Gomme boso bja lehono ke ... 72

Hlama tšhate ya boso ka go šomiša disegwa. Go hlagaša lenaneo la tša boso thelebišeneng. Barutwana ba fiwe meputso go ya ka mo bahlagiši ka moka ba šomilego ka gona.

35 Go šomiša mahlaodi go hlaloša maina 74

Go šomiša mahlaodi go hlaloša diswantšho. Tshedimošo ka ga dikgato tša go bapetša. Go hlama mafoko ka go šomiša mahlaodi ao a filwego. Go feleletša kanegelo ka go šomiša mahlaodi a maleba. Go rekhota mantšu a mafa le ditlhalošo tša ona ka go pukutšatši ya mong.

36 E diregile nako ye e fetilego 76

Lefetile: madiri a moselana wa -ile le ao a lego maarogi. Go ngwala pukuntšu ka lebaka le le fetilego. Šupa madiri a lefetile. Go ngwalolla temana go tšwa go letlago go ya go lebaka le le fetilego.

37 Go balela tshedimošo 78

Go bala sengwalwa sa tshedimošo – pamfolete. Tekatlhaloganyo ye e lego mabapi le pamfolete. Go hlama pamfolete ye e nago le diswantšho tša go fa tshedimošo. Go rekhota mantšu a mafa le ditlhalošo ka go pukutšatši ya mong.

38 Go fana ka tshedimošo 80

Go beakanyetša go ngwala pamfolete. Go hlama pamfolete ya go fa tshedimošo ka go šomiša diswantšho le temana. Go rekhota mantšu a mafa le ditlhalošo ka go pukutšatši ya mong.

39 Go bala dipapetla gore o hwetše tshedimošo 82

Go bala tšhate ya dipilara mabapi le tša dipapadi. Go araba dipotšišo tše di lego mabapi le tšhate ya dipilara. Go dira dinyakišišo gomme gwa šomišwa tshedimošo ye e utolotšwego go ngwala tšhate ya dipilara. Go hlagaša tšhate ya dipilara mo sehlopheng.

40 Go bapetša dilo 84

Thutišo mabapi le mahlaodi a go bapetša. Go šomiša mahlaodi a go bapetša go hlaloša diswantšho. Mahlaodi a go bapetša a re swanetšego go a gopola. Go rekhota mantšu a mafa le ditlhalošo ka go pukutšatši ya mong.

Go bala kanegelokopana le go ngwala tlhalošo ya moanegwa. Kotara ya 2: Beke ya 3 – 4

41 Go bala kanegelo: Ka mokgwa woo Thati a bego a le ka gona 86

Go feleletša tekatlhaloganyo ka ga kanegelo. Šedi e wele godimo ga ka fao moanegwathwadi a fetogago go tloga mathomong go ya bofelong bja kanegelo. Ngwala dintlha tše pedi ka fao moanegwa a bego a le ka gona pele le ka fao a lego gonabjale. Hlama tiragatšo ya go laetša baanegwa ba go fapana ka mo kanegelong. Go šomiša mahlaodi go hlaloša baanegwa mo kanegelong.

42 Go nagana ka ga kanegelo 88

Go ngwala ka ga pukutšatši go ya ka dikgopolo tša moanegwa. Go šupa mantšu ka moka a go hlaloša moanegwa. Go šupa didiri le madiri mo mafokong. Go rekhota mantšu a mafa le ditlhalošo ka go pukutšatši ya mong.

43 Go ngwala kanegelo 90

Go beakanyetša go ngwala kanegelo ye e hlalošago moanegwa le ka fao a fetogago. Go šomiša mmepe wa monagano go hlaloša dikokwane tše bohlokwa ka ga moanegwa. Go hlaloša ka fao moanegwa a fetogilego, go tloga mathomong go fihla bofelong bja kanegelo.

44 Madiri a dira mošomo wa ona 92

Go ngwala mafoko ao a theilwego godimo ga madiri ao a laetšwego mo seswantšhong. Go nyalanya madiri a lebjale le a lebaka le le fetilego gomme o phumole madiri ao a fošagetšego. Go rekhota mantšu a mafa le ditlhalošo ka go pukutšatši ya mong.

45 Pukutšatši ya Boati ya sephiri 94

Go bala kanegelo ye e elago šedi moanegwathwadi. Tekatlhaloganyo ye e nago le dipotšišo tše di thušago go kwešiša dimelo tša baanegwa.

46 Ke tše bjang? 96

Go akaretša kanegelo ka go šomiša lebaka le le fetilego ka go pukutšatši. Go bolela ka ga moanegwathwadi le gore ke motho wa mohuta mang. Go šupa dikokwane tše bohlokwa ka ga moanegwathwadi le go šomiša mahlaodi go mo hlaloša. Go ngwala tlhalošo ya moanegwathwadi. Maswaodikga: ela hloko polelopego le mafelelo a lefoko.

47 Madiri gape 98

Madiri a maarogi. Go fetola madiri ka mafokong go tloga go lebaka la bjale go ya go lebaka le le fetilego. Go sepelelana ga sediri le lediri. Go rekhota mantšu a mafa le ditlhalošo ka go pukutšatši ya mong.


48 Beakanyetša go ngwala kanegelo 100

Go šomiša melawana ya go ngwala, go fana dikgopolo, go kgwarakgwarinya le go rulaganya.



A re baleng

A re baleng mmepe wa boso.



Taetši ya dika tša boso

Phefo	22	Maru mola le mola	
Themperetšha	20°C / 31°C	Pula	
Magadima le matlakadibe		Letšatši le tla hlaba	
Go na le maru		Mouwane	



A re boleleng

Bolela le mogwera wa gago ka ga mmepe wa boso.

- Tšhate ya boso e reng ka boso ka profenseng ya geno?
- Ke nnete gore tša boso di bjalo ka ge diakantšwe?
- Bolela ka ga boso ka diprofenseng tše dingwe.
- Batho ba Kapa-Bohlabela ba tla apara diaparo tše bjang ka mohuta wo wa boso?
- Ke kae mo boso bo lego bjo bobotse kudu? Ke kae mo boso bo lego bjo bobbe kudu? Efa lebaka.



A re ngwaleng

Ipee mo maemong a motho yo a yago go bala tša boso mo thelebišeneng o šomiša mmepe wo o lego letlakaleng la ka thoko ye nngwe. Ngwala se o yago go se bolela ka profense ye nngwe le ye nngwe.

Ngwala maina a diprofense	Hlaloša boso. Sa pele bolela gore themperetšha e tlile go ba bjang, gape o be o bolele ge eba pula e tlo na goba go tlo ba maru goba letšatši le tlile go hlaba.




A re baleng

Bala tšhate ya boso ye e bontšhago gore pula go yo na ye kaakang mo Newville mo dikgweding tše 12. Bolela le mogwera wa gago ka ga gore go nele pula ye kaakang kgwedi ye nngwe le ye nngwe.



A re ngwaleng Araba dipotšišo tše:



Ke kgwedi efe yeo e bilego le pula ye ntši go feta?

Ke kgwedi efe yeo e bilego le komelelo go feta?

Ke dikgwedi dife tše di dirago sehla sa pula?

Go nele pula ye kaakang ngwaga wo?

Ke dikgwedi dife tše di bilego le pula ya go lekana?

Ke dikgwedi dife tše di sego tša ba le pula?

O nagana gore nako ya go bjala ke efe? Efa lebaka.



go a fiša



go fiša kudu



go fiša go feta



A re direng

Dira tšhate ya boso. Sega dika tša boso kua botlase bja letlakala gomme o di mamaretše mo go mmepe wo wa diprofense ka go fapana.



A re boleleng

Ge o feditše go mamaretša dika, bolela le mogwera wa gago ka tšhate ya boso ya gago. Bolela gore boso bo bjang profenseng ye nngwe le ye nngwe.

pula

maru


Maru mola le
molaLetšatši le
hlabile

mouwane

Magadima le
matlakadibe

Lehlwa

phefo

Letšatši le
hlabile



A re ngwaleng

Ipee o bolela ka tša boso thelebišeneng gomme o botša babogedi ka tša boso. Hlaloša maemo a boso a profense ye nngwe le ye nngwe. Profenseng ye nngwe le ye nngwe, efa babogedi keletšo mabapi le gore ba apare eng go ya ka maemo a boso. Ba botše ka fao boso bo tla amago mešongwana ya ka gae (mohlala: go hlatswa diaparo), goba ba tlole ka sešireletšaletšatši. Botša balemi gore ba ka letela boso bjo bo bjang.

Profense	Maemo a boso
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	



A re boleleng

Bjale,
hlagiša
maemo a
boso.



Thobela, ke nna
ke le tlišetša tša maemo a
boso.

Go no lekola

Na ke	✓	✗
hlagišitše maemo a boso ka tlhatloganyo goba ka tsela ya go kwagala?		
file tshedimošo ye e tletšego ka ga boso profenseng ye nngwe le ye nngwe?		
ke dirišitše polelo ya maleba ye e swanetšego batho ba bagolo?		
dirišitše mantšu a maleba a tša "boso"?		
be ke file babogedi ba ka šedi ge ke be ke efa tša boso?		

MAHLAODI: Le tla gopola gore maina ke mantšu ao a fiwago batho, mafelo le dilo. Mahlaodi a re fa tshedimošo ka ga mmala,seemo le palo ya maina. Ona a hlaloša maina.



A re boleleng

Lebelela diswantšho tše. Ka moka di bolela ka maina. Botša mogwera wa gago gore dilo tše ke tše kae,tša mmala o mobjang le gore di bopegile bjang.



A re ngwaleng

Bjale, nyalanya mahlaodi a ka go kholomo ya mathomo le maina a ka go kholomo ya bobedi.

phurega

botse

mekotikoti

lebelo

bose

fiša

botse

tutela

nkgā

teye

tsela

letšoba

diselepere

tšhila

sefatanaga

khekhe

katsana

Kgetha diphere tše hlano tša maina le mahlaodi go tšwa lenaneong la ka godimo gomme o a šomiše mafokong a mahlano.





A re ngwaleng

Bala kanegelo ya ka tlase. Ka morago o ngwale lehlaodi la leina le lengwe le le lengwe gomme o bone gore kanegelo ge kgahliša bjang.

E be e le letšatši le _____ .

Tšhupanako ye _____ ya lla.

Ka fologa bolaong bja ka bjo _____ .

Ka apara borokgo bjo _____ le jeresi ye _____ .

Ke nwele matute a _____ ka ja le sangwetše ye _____ .

Ka tsena ka peseng ye _____ .


Bjale ngwala mafoko a seswai go laetša ka fao kanegelo ye e felelago ka gona. Šomiša mahlaodi go hlaloša maina ka moka.



ka lebelo



ka lebelo kudu



ka lebelo go feta

Lefetile: gantši ge re ngwala ka lefetile re hlomesetša -ile go lediri.

Madiri a mangwe a tloga a fapana gomme a fetoga kudu, mohlala:


swara – swere. Re bitša madiri a mohuta wo gore ke maarogi.



A re ngwaleng

Ngwala kakaretšo ka mantšu a a ka bago a 40, o akaretše gore boso bo be bo le bjang ka mphelabeke ya go feta. Madiri ka moka ao o a dirišago a swanetše go ba ka lebaka le le fetilego.

Boso bja mphelabeke ya go feta



A 6

Tlotlontšu

Thala mothalo go nyalanya madiri a lebjale le madiri a ona a lefetile.

ja	segile
sepela	tsogile
sega	jele
tsoga	sepetše
raloka	thomile
thoma	ralokile
nyaka	ile
eya	nyakile
tšea	kitimile
nwa	tšere
otlela	opetše
opela	ruthile
kitima	otletše
rutha	robetše
reka	nwele
robala	rekile

Bjale, dira sediko go madiri ka moka ao a felelago ka -ile. Thalela ao e lego maarogi ao lebjale le lefetile la ona a fapanago, mohlala swara – swere.



Bala e-meile ya Jim ye a e romelago Boati. O e ngwadile ka letlago (lebaka le le tlogo). Dira sediko mading a e-meileng ya Jim. Ka morago ngwala gape ka lefetile, seo a

A se bala se ngwadilego

Ya go boatiM@gmail.com

Tšwa jimS@yahoo.com

11 Hlakola 2015

15:14

Boati yo a rategago

Gosasa ke tla ya kampeng ya tša kgwele ya maoto. Re tla otlela diiri tše tharo go fihla fao. Re tla ja dilalelo tša rena ka morago ga ge re ntšhitše merwalo ya rena gomme re tla robala ge letšatši le sobela. Re tla tsoga e sa le ka masa gomme ra ja difihlolo. Mohlahli wa rena o tla re laetša gore re itšhidolle bjang. Re tla raloka dipapadi tše mmalwa tša kgwele ya maoto gomme ka morago re tla bogela difilimi tša kgwele ya maoto.

E tšwa go

Jim

Romela

Blank lined area for writing the response to the email.



botse



botse kudu



botse go feta



A re baleng

Bana ba bantši ba sekolo ba itšhidulla dinako ka moka bas a lemoge gore ba dira bjalo. Ba itšhidulla ge ba dutše ba raloka mo lebaleng goba ba raga kgwele ya maoto sekolong goba ge ba kitimela pese.

Ge o itšhidulla o thuša mmele wa gago gore o gole o tiile gore o tle o kgone go dira tše o ratago o di dira. Leka go dira se sengwe matšatši ka moka! O reng o sa ithute go rutha, go tshetshetha, go sepela, go sepela ka paesekela, go ikotlolla, go tantsha goba go bapala kgwele ya maoto goba kgwele ya diatla?

Go itšhidulla go dira gore o be le pelo ye e dulago e thabile.

Ge o itšhidulla pelo ya gago e pompa kudu, o hema ka lebelo gomme mmele wa gago o hwetša oksitšene.

Se se dira gore pelo ya gago e dule e tiile.

Motsotso wo mongwe le wo mongwe wa ge o itšhidulla o bohlokwa.



Go itšhidulla go tiiša digoba

Go itšhidulla go dira gore digoba tša gago di dule di tiile. O ka dira dilo tše ntši kudu ka ntle le go lapa.

Go itšhidulla go dira gore o dule o le mafolofolo

Go itšhidulla go dira gore mmele wa gago o be le mafolofolo le go feta. Se se ra gore o ka kgona go sepetša matsogo le maoto a gago o lokologile. Ka ntle le go ikwa o ngangegile goba o na le dihlabi.

Go itšhidulla go dira gore boima bja gago bo dule bo lekanetše.

Ge o itšhidulla mmele wa gago o boloka fela makhura a bontši bjoo bo lekanego. Seo se dira gore boima bja gago bo dule bo lekanetše – e sego bosesane kudu le gona e sego go nona kudu.

Fokotša go dula o lebeletše thelebišene le go bapala dipapadi tša mo khomphutheng.



Pele o thoma go bala

● Lebelela diswantšho le dihlogo gomme o leke go akanya gore sengwalwa se tiile go ba mabapi le eng.



Ge o dutše o bala

● Bapetša dikakanyo tša gago le seo o se balago ● Ge o sa kwešiše karolo ye e itšego, e bale gape ka go iketla. E balele godimo.

Maphelo a bana



Bana ba swanetše go fela ba itšhidulla le go se tšee nako ye telele ba lebeletše thelebišene.



A re ngwaleng


Bala temana ye gomme o arabe dipotšišo tše.

Sengwalwa se ke sa mohuta mang?

- | | |
|---|-------------------------|
| A | Motswako |
| B | Nonwanetsholo |
| C | Sengwalwa sa tshedimošo |
| D | Tlhalošo |

Temana ye e re bana ba swanetše go tšea nako ye nnyane ba dira eng?

- | | |
|---|--|
| A | Ba se je kudu |
| B | Ba fokotše nako ya go lebelela thelebišene |
| C | Ba se dule nako ye telele ba sa itšhidolle |
| D | Ba fokotše go sepela ka difatanaga |





M A N T Š U

**M
A
F
S
A**



A horizontal row of 12 small, square images showing children engaged in various sports and activities. From left to right, the activities are: judo (a child in a white gi with a yellow belt), gymnastics (a child in a white leotard performing a handstand), cycling (a child in a black and red jersey riding a blue bicycle), karate (a child in a red gi), baseball (a child in a red shirt and white pants swinging a bat), soccer (a child in an orange jersey kicking a ball), basketball (a child in a blue jersey jumping for a shot), and then the sequence repeats with gymnastics, cycling, karate, baseball, and soccer.





A re direng

Beakanyetša go ngwala pamfolete ya gago.
O tla ngwala ka ga eng?

1

O tla fa tshedimošo efe?

2

Ke ka lebaka la eng tshedimošo ye e le bohlokwa?

3

Ke bomang ba ba tla hlegago ka tshedimošo ye?

4

Ditsebi di reng ka ga sererwa se?

Ke tshedimošo efe ye o nyakago go fana ka yona? Ngwala dikgopolo tše pedi.

Ke ka lebaka la eng tshedimošo ye e le bohlokwa?



• Šomiša mmepe wa monagano gore o go thuše go beakanyetša sengwalwa sa gago • Ngwala ka mokgwa wa go kgwarakgwarinya • Kgopela mogwera wa gago a rulaganye mokgwarakgwarinyo wa gago • Boeletša sengwalwa sa gago gomme o dire ditokišo tše di nyakegago • Ka morago, ngwala ka bothakga ka pukung ya gago.





2019/05/22 09:40:54




A re boleleng

Seswantšho se sa mo tlase se re botša gore bana ba rata dipapadi dife.

Se lebelele metsotsonyana.

Dipapadi tšeo bana ba di ratago kudu:



A re boleleng

- Mohuta wo wa seswantšho o bitšwa tšhate ya pilara. Ye e re botša gore ke bana ba bakae ba ba kgathilego tema mo dipapading tšeo di lego mo lenaneong?
- Lebelela mothalo wa tlase gomme o botše mogwera wa gago gore go bolelwa ka dipapadi dife.
- Lebelela dinomoro go ya godimo ka go la ngele ga papetla gomme o bolele gore go bolelwa ka dinomoro dife.



A re ngwaleng

Bjale araba dipotšišo tše.

Ke papadi efe yeo e nago le bakgathatema ba bantši go feta?

Ke papadi efe yeo e nago le bakgathatema ba bannyane go feta?

Ke bana ba bakae ba ba ratago kgwele ya maoto?

Ke bana ba bakae ba ba ratago kgwele ya diatla?

Ke bana ba bakae ba ba ratago go kitima?

Ke bana ba bakae ba ba ratago go rutha?



A re direng

Botšiša bagwera ba gago ba lesome gore ke dipapadi dife tše ba di ratago kudu. Khalara ka dipolokong mo lenaneong la mo tlase, go laetša dipapadi tše ba di ratago kudu. Thoma tlase mo lenaneong.

10				
9				
8				
7				
6				
5				
4				
3				
2				
1				
	Kgwele ya maoto	kgwele ya diatla	Go rutha	Go kitima

Lenaneo la gago le tla ba ka tsela ye.

10				
9				
8				
7				
6				
5				
4				
3				
2				
1				
	Kgwele ya maoto	kgwele ya diatla	Go rutha	Go kitima

Ke papadi efe ye ba e ratago kudu? _____

Ke papadi efe ye ba e ratago gannyane go feta? _____





A re ngwaleng

Ngwala mahlaodi a maleba go hlaloša se sengwe le se sengwe sa diswantšho tše.

telele

teleletelele

tia

kotokoto

koto

nnyane

kgolo

tia kudu

kgolokgolo

nnyane kudu


teletšana

O ithutile gore mahlaodi a hlaloša maina, mohlala, mpša ye **nnyane** goba mpša ke ye **nnyane**.

Gape re šomiša mahlaodi go bapetša dilo:

Reka šomiša moselana wa – ana go laetša bonnyane bja dilo.

Katse ke ye nnyane. Legotlo ke le lennyane kudu. Tšhošwane ke ye nnyane go feta.




kgolwana



telele



nnyane go feta



teleletelele go feta



kotwana



Dikgato tša tekatekanyo



A re ngwaleng



Jim



Reabetšwe



Ajay

Feleletša dipapetšo tše:

Jim o na le matšoba a mantši.

Borokgo bja Jim ke bjo botelele.

Reabetšwe o na le matšoba a .

Borokgo bja Reabetšwe ke bjo .

Ajay o a le matšoba a .

Borokgo bja Ajay ke bjo .



Phuki



Pam



Devi

Phuki ke yo motelele telele.

Phuki o na le puku ye kgolo kgolo.

Pam ke yo .

Puku ya Pam ke ye .

Devi ke yo .

Puku ya Devi ke ye .

Ke na le tšhelete ye nnyane.

Sehlare se se bōse.

Yena o na le tšhelete ye .

Sehlare se se .

Yena o na le tšhelete ye .

Sehlare se se .

A ke mahlaodi
a o swanetšego
go a gopola.

mpe

mpe kudu

mpe go feta

botse

botse kudu

botse go feta

nnyane

nnyane kudu

nnyane go feta

ntši

ntši kudu

ntši go feta



A re boleleng

Lebelela diswantšho gomme o botše molekane wa gago gore kanegelo e tlo bolela ka eng.



A re baleng

Bala kanegelo gomme o e fe hlogo ye botse.

Pele o thoma go bala

● Lebelela diswantšho le dihlogo gomme o leke go akanya gore sengwalwa se tšile go ba mabapi le eng.

Ge o dutše o bala

● Bapetša dikakanyo tša gago le seo o se balago ● Ge o sa kwešiše karolo ye e itšego, e bale gape ka go iketla. E balele godimo.



Matseno

Thati o be a le ngwana wa mengwaga ye lesome wa sejato. O be a dula ka ntlong ye kgolo ye botse kudu. Bjale ka ge a be a le ngwana a nnoši o be a tepa. Ka mehla o be a dula a eja dilo tše bose, tšeo a bego a di ja pele ga bagwera ba gagwe ka ntle le go ba ngwathela. Le dipapadišwa o be a sa di abagane le bona

Ka mathapama a Mokibelo wo mongwe letšatši le hlabile gabotse, Adam, Muzi le Kate ba ile ba yo bapala le Thati. Ba tšere sephetho sa go yo mo rutela ba bantši.

Mmele

Muzi o ile a ya a swere sekeitingpoto sa gagwe se sefsa. Bana ba ile ba šielana ka go relela ba eya godimo le fase mo tsejaneng ya go tsena ka gabo Thati ba šomiša sekeitingpoto sa Muzi.

Thati o ile a rapela batswadi ba gagwe gore ba mo rekele sekeitingpoto ka Krisemose eupša ba ile ba gana go mo rekela sona. O ile a befelwa kudu a dula a šuletšwe ge bagwera ba gagwe basa mo fe sebaka sa go bapala ka sona.

“Thati o swanetše o hwetše sekeitingpoto sa gago, ke gona o tla tlogo wa thaba le rena!”

Thati o ile a swaba a ba a šulelwa. O be a letetše go tlo ipshina ka meriti, eupša o ile a dula a le bodutu a nyamile. O ile a lemoga ka mokgwa wo a bego a sa sware bagwera ba gagwe gabotse le ka mokgwa wo ba bego ba swanetše go ikwa ba swabile.

Mafelelo

Mo go bego go sa letelwa, o ile a tlelwa ke kgopolo gomme a re: “Le reng le sa tsene ka gare gomme ra nwa matute le go ja khhekhe ya tšhokolete?” “gomme ka morago re ka yo bapala khomphutheng ya ka.” Bagwera ba Thati ba ile ba makala ka mokgwa wo a fetotšego maikutlo ba sa letela. Ba ile ba thaba ge Thati a sa hlo a gopola ka ga yena a le noši. Ba ile ba nagana gore o tla thoma go abagana le bona dipapadišwa tša gagwe le malekere nako le nako.

(E amantše go tšwa go ANA Exam 2012.)



A re ngwaleng

Dira sediko tlhakeng ye e lego kgauswi le karabo ya maleba.



M A N T Š U
M
A
F
S
A

Mathomong Thati o be a le mogwera wa mohuta mang?

- A O be a sa timane a bile a lokile.
- B O be a inagana a le noši a se a loka.
- C O be a swara batho gabotse a sa inaganele a le tee.
- D O be a na le mabefi a bile a le sehlogo.

Thati o be a dula kae? Motse wo.

- A Monnyane wa go se be le mašata.
- B Tseleng ya go dula e tletše kgauswi le lewatle.
- C Lefelong le lebotse.
- D Foleteng ye ntsho ka toropong.

Bagwera ba Thati ba ile ba mo etela neng?


- A Mathapama a Mokibelo letšatši le hlabile gabotse.
- B Mantšiboa a Mokibelo go tonya.
- C Mesong ya Mokibelo phefo e foka.
- D Mathapama a mangwe ge sekolo se tšwile.

Na bagwera ba Thati ba ile ba dira bjang gore a lemoge gore se a bego a se dira se be se sa loka?

- A Motsana wo o homotšego.
- B Ba ile ba bolela le yena ka go abagana.
- C Ba be ba nyaka go bapala ka dipapadišwa tša gagwe.
- D Ba mo reketše dimpho tša Keresemose.


Ke mafoko afe mo kanegelong ao a re botšago gore Thati o be a sa rate go abagana le ba bangwe?

Na bagwera ba Thati ba be ba ikwa bjang ka maitshwaro a gagwe a go itebelela a le noši?



A re direng


Mo sehlopheng sa lena, diragatsang kanegelo ye. Le swanelwa ke go ba le baanegwa ba bane: Thati, Mary, John le Muzi.





A re ngwaleng

Itšee gore ke wena Thati. Ngwala temana ya mantšu a a ka bago 40, o akaretše seo se go diragaletšego lehono.



A re ngwaleng

Ngwala mahlaodi ao a hlalošago ka mokgwa wo Thati a bego a le ka gona mathomong le mafelelong a kanegelo.

a sa loka

a lokile

a sa itebelele a le nnoši

a na le mabefi

a le bohlale

a inaganela yena fela

a lokile

a fana ka dilo

a sa hlabologa

a le sejato

a na le botho

a thašana

a tšwele tseleng

a le bohlale

a na le matepe

a befetšwe

a kokomogile

a thabile



A re ngwaleng

Ngwala tlhalošo ya semelo sa Thati mathomong a kanegelo. Ge o feditše ka tlhalošo yeo thalela mahlaodi ao o a šomišitšego.

Bjale, ngwala tlhalošo ya mantšu a 40 ka ga mogwera wa gago yo mogolo. Ge o feditše o thalele mahlaodi ka moka ao o a šomišitšego.

Go lebelela madiri

Madiri ke mantšu ao a re botšago seo motho goba selo se se dirago.

Mošemane o raga kgwele. Letlakala le wetše fase.



Lediri ke lentšu le bohlokwa go feta mo lefokong, ka ntle le lona lefoko ga le kwagale, mohlala: Mošemane kgwele goba Letlakala fase.



A re ngwaleng

Bala mafoko gomme o thalele madiri ka moka. Dira sediko go motho goba selo se se dirago tiro. Mantšu ao ka moka ke maina.

Thati o jele tšhokolete le ditšhipisi.	Bana be ba bapala ka tšhengwaneng ya boThati.
Thati o dirile teye.	Mpša e lelekišitše John.
Bana ba be ba bapala khomphutheng ya Thati.	Mpša e a bogola.
Thati o ile a abagana dibapadišwa tša gagwe le bana.	Thati o tšhetše matute gomme bana ba e nwa ka lebelo.





A re boleleng

Beakanya kanegelo ka ga motho yo a fetolago maitshwaro a gagwe ge kanegelo e dutše e tšwela pele. Šoma le bagwera ba gago le hlame kanegelo ka ga motho yo a bego a se na botho ka morago a ilego a ba le botho.



A re ngwaleng

Feleletša mmepe wo wa monagano go beakanya kanegelo ya gago.



• Šomiša mmepe wa monagano gore o go thuše go beakanyetša sengwalwa sa gago
• Ngwala ka mokgwa wa go kgwarakgwarinya
• Kgopela mogwera wa gago a rulaganye mokgwarakgwarinyo wa gago
• Boeletša sengwalwa sa gago gomme o dire ditokišo tše di nyakegago
• Ka morago, ngwala ka bothakga ka pukung ya gago.


Moanegwathwadi e be e le mang?

Moanegwathwadi o be a le motho yo mobjang mathomong a kanegelo?

Hlogo

Ke eng se se mo dirilego gore a fetoge?

Moanegwathwadi o be a le motho yo mobjang mafelelong a kanegelo?



A re direng

A re ngwaleng

Diragatšang kanegelo ka phapošing. Bolela gore moanegwathwadi ke mang le gore thulaganyo ya kanegelo ke eng?

Bjale šomiša mmepe wa gago wa monagano gore o go thuše go ngwala kanegelo.



Ngwala hlogo

O be a le bjang mathomong a kanegelo?

Mathomong



Go diragala eng se se mo dirago gore a fetoge?

Mmele



O bjang mafelelong a kanegelo?


Bofelo





A re boleleng

Wena le molekane wa gago, lebelelang seswantšho gomme le bolele gore le bona ditiragalo tše kae tšeo le bonago di diragala mo seswantšhong. Nyakang ditiragalo tša go swana le go raga goba go kitima. Tše ke madiri.



A re ngwaleng

Bjale, ngwala madiri kholomong ya mathomo gomme o ngwale lefoko o šomiša lediri. Ngwala mafoko ao ka lebjale. Yena o raga kgwele.

Raga	Yena o raga kgwele.

Bjale, ngwalolla mafoko ka lefetile.





A re ngwaleng

Lebelela lenaneo la madiri a lebjale le a lefetile. Dira mothalo wa go phumola madiri ao a sego a maleba. Ngwala mafoko ka moka a lebjale mo lenaneong.

ja ngwala kwa apara boletše nwele robetše lema
nwa swara jele tšea swere lwa rutila bjetše lwele ngwadile
nagana apere bolela kwele ruta robala lemile tseba tšere tsebile naganne

Lebjale	Lefetile

Lebjale	Lefetile



A re ngwaleng

Bjale hwetšang madiri a maleba a lefetile. Ka morago a ngwale kgauswi le a maleba a lebjale.



Ngwala lediri leo le kwanago le sediri.

nyaka	Jabu o _____ go reka sekeitipoto se sefsa.
nyaka	Bašemane bao ba _____ go reka disekeitipoto tše difsa.
robala	Mpšanyana ye tšhweu e _____ ka tlase ga mpete wa Boati.
robala	Mpša ye kgolo e _____ ka tšhengwaneng,
rata	Mošemanyana o _____ malekere.
rata	Bana ba _____ malekere.
namela	Anna o _____ paesekela ya gagwe.
namela	Anna le Boati ba _____ dipaesekela tša bona.
o	Yena _____ sekolong gonabjale.
re	Rena _____ sekolong gonabjale.



A re baleng

Lebelela hlogo le diswantšho gomme o bolele gore o nagana gore kanegelo e tlike go bolela ka eng.

Na o na le pukutšatši?

Batho ba ngwala eng ka go dipukutšatši.

Boati o be a rata go ngwala ka gare ga pukutšatši ya gagwe ka mehla. Letšatši le lengwe le le lengwe o be a ngwala se a se dirilego letšatši leo. Gape o be a ngwala diphiri tšeo a bego a sa nyake gore di bonwe ke motho. O be a tseba gore o swanetše go nyaka lefelo le lebotse go fihla pukutšatši ya gagwe. O ile a lebelela ka go phapošiborobalelo ya gagwe, a se tsebe gore na, a ka e fihla kae moo e bego e ka se bonwe ke motho. Bofelong o tšere sephetho sa go e fihla ka tlase ga bolao bja gagwe.

Mathapama a mangwe, ge Boati le mogwera wa gagwe ba boile sekolong, Boati o hweditše pukutšatši ya gagwe e le mo fase lebatong e butšwe. “Bona, Anna! Go na le motho yo a bego a bala pukutšatši ya ka!” a goelela.

Anna a mo eletša a re: “o se ke wa tshwenyega. E no hwetša lefelo le lekaone la go e boloka ka moso.”

Ba ile ba lekola pukutšatši. “Lebelela dikgatišomenwana tše tša ditšhila,” a realo Anna. “Se ke taetši ye botse.”

“Ke a ikana ruri, gore ke kgaetšedi ya ka, Thabo,” Boati a re: “Thabo o no dula a na le menwana ya ditšhila.” Eupša o ile a gopola gore kgaetšedi ya gagwe eo no ba le mengwaga ye 5, ka fao o be a sa kgone go bala.

Gona fao a hwetša moriri wo mošweu gare ga matlakala a pukutšatši. “Se ke taetši ye bohlokwa” a realo. “Motho wa moriri wo mošweu o swanetše go ba a badile pukutšatši ya ka. Batho ka moka ka mo gešo ba na le meriri ye meso. Bjale e ka ba mang? Ke tseba mang yo a nago le moriri wo mošweu?” a botšiša ka go gonona a lebeletše moriri wo mošweu wa Anna.

Basetsana ba ba babedi ba ile ba tšea sephetho sa go thea. Boati o ile a bea pukutšatši ya gagwe ka tlase ga bolao. O ile a tšhelatšhela folouru kgauswi le bolao bja gagwe.

Ge motho a ka tla kgauswi le pukutšatši o tla hwetša dikgatišo tša maoto mo folourung. Basetsana ba ile ba tšwa ka phapošing, ba iphihla khoneng ba leta.

Pele o thoma go bala

● Lebelela diswantšho le dihlogo gomme o leke go akanya gore sengwalwa se tlike go ba mabapi le eng.



Ge o dutše o bala

● Bapetša dikakanyo tša gago le seo o se balago ● Ge o sa kwešiše karolo ye e itšego, e bale gape ka go iketla. E balele godimo.



Mo go bego go sa letelwa ba kwa mašata a go ngwapangwapa a etšwa ka phapošiborobalong. Ba kitima ba boela phapošing ya Boati. Na ba bone eng?

Lebato le be le tletše dikgatišo tše ntši tša borofa. Gona moo, mosenyi šo! Šola, mpša ya Boati, ya meriri ye mešweu, e bapala ka pukutšatši ya gagwe! Basetsana ba se kgolwe mahlo a bona.

Ke gore Kolo ke yena mmadi wa pukutšatši! "Nako ye e latelago," a realo Anna, a sepediša menwana ya gagwe meriring ye mešweu ya Kolo, "O tla swanelwa ke go hwetša lefelo le lekaone la go fihla pukutšatši ya gagwe.



E amantšwe go tšwa go ditlhahlobo tša ANA tša 2012.



A re boleleng

Baanegwathwadi ke bomang mo kanegelong ye?

Thulaganyo ke efe?

Tikologo ke efe, moo kanegelo e diragalago gona?



A re ngwaleng

Hwetša lentšu mo kanegelong le le bolelago selo se tee le mantšu a:


mosenyi goleditše go gonona

Ke ka lebaka la eng Boati a be a nyaka go fihla pukutšatši ya gagwe?

Ke ka lebaka la eng a be a gononela kgaetšedi ya gagwe Thabo?

Ba beile molaba wo mobjang?

Ke ka lebaka la eng a be a gononela Anna?



A re direng

Nomora mafoko a go thoma go 1 go fihla go 6 go laetša tatelano ya maleba ka mo kanegelong.



O hweditše moriri wo mošweu ka pukutšatšing ya gagwe.



O hweditše dikgatišo tša menwana ka pukutšatšing ya gagwe.



O hweditše gore motho yo mongwe o be a bala pukutšatši ya gagwe.



O fihlile pukutšatši.



O bone mpša ya gagwe e bapala ka pukutšatši ya gagwe



O beile molaba ka go tšhelatšhela folouru mo lebatong.



A re ngwaleng

Akanya o le wena Boati. Ngwala ka kakaretšo ka se se go diragaletšego lehono. Šomiša lefetile.



A re boleleng

Bolela le sehlopha sa gago ka ga semelo sa Boati. Bolela ka ga seo Boati a se bolelago le seo a se dirago. Re tseba bjang gore Boati ga a felelwe ke maatla? Re tseba bjang gore o kgona go loga maano? Ke yo mobjang?



A re ngwaleng

Ngwala mahlaodi ao a hlalošago Boati.





Bjale ngwala temana yeo e hlalošago Boati.

A re ngwaleng

Boati ke moanegwa yo a kgañlišago. O

M A N T Š U
M
A
F
S
A

Ngwalolla mafoko ka polelopego goba poleloseboledi.

"Thabo, na o ile wa tšea pukutšatši ya ka?"



Boati a botšiša



"Anna, re swanetše go dira eng mathapameng ka moka a lehono?"

Boati Thabo

"Aowa. Ke na le mengwaga ye mehlano fela. Ga ke ešo ka kgona go bala."



Anna a araba




A re ngwaleng

Ngwala maswaodikga mafokong a.

ge sekolo se tšwele, basetsana bale ba babedi, ba nametše pese gomme ba sepela ka maoto go tloga boemapese go fihla gaboboati

mo tseleng ba ile ba ema lebenkeleng ba reka yokate dipanana le maswi

ba ile ba theoga ka mokgotha wa mandela ba retologela go la ngele ba tsena ka mokgothana wa bohano



Le ithutile gore re hlomesetša –ile mading a mantši ge re a šomiša ka lefetile. Gape re a tseba gore sebopego sa maarogi se fetoga kudu, gomme le tla swanela go ithuta ona.



A re ngwaleng

Bala mantšu a ka tlhokomelo.

bolela	boletše	wa	wele	hwetša	hweditše
roba	robile	ya	ile	ba (le)	bile (le)
utswa	utswitše	opela	opetše	swara	swere
ja	jele	otlela	otletše	nagana	naganne
ngwala	ngwadile	tšea	tšere	reka	rekile
fofa	fofile	fa	file	robala	robetše

Bjale, šomiša disete tše 3 tša mantšu go ngwala mafoko a go thoma ka:

Lehono

Maabane

Lehono

Maabane

Lehono

Maabane



A re ngwaleng

Dira sediko go lentšu la maleba mo mafokong a.

O tla bona gore mafoko a ka moka a ngwadilwe ka lebjale. A ngwalolle ka lefetile. Šomiša lenaneo le le lego godimo mo letlakaleng go go thuša.

Boati o/ba befetšwe ka gore go na le motho yo a badilego pukutšatši ya gagwe.

Maabane

Nna ke/re nametše sekeitipoto.

Maabane

Letšatšikgwedi:

M A N T Š U
M
A
F
S
A

Basetsana ba babedi **o/ba** bile bohlale ba swara mosenyi.

Maabane

Bana bjale o/ba boetše sekolong.

Maabane

Sehlopha sa kgwele ya maoto se/di kua setatiamo.


Maabane

Rena ba/re na le mohlaleli yo mofsa.

Maabane


Nna ke/re na le mokotlana wa dipuku wo mofsa.

Maabane



Lapologa

Thuša Boati go latela dikgatišo tša marofa.



Baanegwa ke bomang?



A re ngwaleng



● Somiša mmepe wa monagano gore o go thuše go beakanyetša sengwalwa sa gago ● Ngwala ka mokgwa wa go kgwarakgwarinya ● Kgotela mogwera wa gago a rulaganye mokgwarakgwarinyo wa gago ● Boeletša sengwalwa sa gago gomme o dire ditokišo tše di nyakegago ● Ka morago, ngwala ka bothakga ka pukung ya gago.

Tikologo ke efe?

Tshlaganyo ke efe?

Na e felela bjang?




A re direng

Diragatša kanegelo ka phapošing ye go nago le barutwana.





Letšatšikgwedi:



A re ngwaleng

Šomiša mmepe wa gago wa monagano, o
ngwale kanegelo ya mantšu a a ka bago a 120.

Mathomo

Mmele

Bofelo





Letšatšikgwedi:




Go no lekola

Ke kgona go



bala tšhate ya boso.		
bala tšhate ya dipilara.		
bala sengwalwa sa tshedimošo.		
bala kanegelo.		
thala tšhate.		
beakanya le go ngwala kanegelo.		
beakanya le go ngwala pamfolete.		
ngwala temana.		
naganela pele ka ga dikanegelo le mafelelo a tšona.		
ngwala kakaretšo ya kanegelo.		
ngwala semelo sa moanegwa.		
šomiša mahlaodi.		
šomiša madiri a tlwaelo le a maarogi.		
šomiša lebaka la lebjale, la lefetile le la letlago.		
ngwala temana.		
šupa madiri.		
lemoga sediri le kwano ya sona le lediri.		
šomiša polelopegelo.		





D Morero wa 4: Ntlha le boitlhamelo

i
t
e
n
g

Dinonwanetsholo

Kotara ya 2: Beke ya 5 - 6

49 Go bala dinonwane 104

Tshedimošo ka ga dinonwane tsholo.
Go balela pele ditiro tše di theilwego godimo ga diswantšho, dihlogo le dibopego tša go fapana.

Sega kanegelo gomme o mene o be o swarantšhe matlakala gore a be puku Mmutla le khudu.

Ngwala ka gare ga dipudula tša polelo tše di se nago selo le ka go mapokisi a se nago selo go feleletša kanegelo.

50 Ka morago ga lebelo 107

Poledišano ka kanegelo, baanegwa, tikologo le thulaganyo.

Barutwana ba tla thala methalo ye go kitimelwago ka go yona go ya ka ditlhalošo tše di tšwelelo kanegelong.

Tekatlhaloganyo: go araba dipotšišo tša kgethontši.

Go šomiša mahlaodi go hlaloša mmutla le khudu.

Ngwala tlhalošo ya yo mongwe wa baanegwa.

51 Go bolela ditaba 108

Go akaretša kanegelo ka tatelano ka go šomiša makopanyi:

Sa pele, ka morago ga fao, bofelong.

Go itokisetša go gaša le go bolela ga peišano ya lebelo magareng ga Mmutla le Khudu.

Go ngwala ditshwayatshwayo tše di tlo šomišwago ka nako ya tlhagišo.

Go lekola tlhagišo ya gago go ya ka lenanetekolo.

Thutišo ka ga lebopi "ka".

Go thalela lebopi "ka" mo mafokong.

Go rekhota mantšu a mafa le ditlhalošo tša ona ka go pukuntšu ya mong

52 Madiri ke mantšu 110

Ngwala temana ya go hlaloša seo o se dirilego mafelelo a beke ya go feta. Thalela madiri a lebaka le le fetilego.

Ngwala temana ya go hlaloša seo o tlo se dirago ka maikhutšo a latelago a dikolo.

Thalela lentšu la lebaka le letlago.

Ngwala temana ka ga seo se diragalago ka phapošing ka nako ye.

Thalela madiri a lebaka la bjale.

Bapala papadi ya madiri.

53 Segwagwa le kgopa 112

Go balela pele: go lebelela diswantšho le go akanya gore kanegelo e tile go ba mabapi le eng.

Poledišano ka ga baanegwa, thulaganyo, tikologo le bofelo.

54 Go gopola ka ga segwagwa le kgopa 114

Šomiša makopanyi ao a filwego le sebopego sa go latelwa ge go ngwalwa, le diswantšho gore o ngwale kanegelo.

55 Didiri, madiri le dirirwa 116

Thutišo ka ga sediri le sedirwa.

Go thalela sediri, lediri le sedirwa mo lefokong.

Thutišo ka ga madiri a lefetedi le a lefeledi.

Go bapetša madiri a lefetedi le a lefeledi.

Hwetša o be o thalele madiri a lefetedi le a lefeledi mo mafokong.

Ngwala temana o hlaloše gore o dirile eng mafelo a beke a go feta.

Šupa madiri a lebaka le le fetilego le dirirwa ka go pukutšatši.

56 O ra eng? 118

Poledišano ka ga diema, go ngwala gore di ra eng ka morago wa thalela seswantšho go di bontšha.

Sengwalwa sa thutišo

Kotara ya 2: Beke ya 7 - 8

57 Go dira diphaphatha 120

Go bolela ka ga ditswaki, mokgwa le dibjana.

Kwešišo ka ga tatelano ya ditaelo.

Go kwešiša ditaelo.

Go bolela ka ga tlotlontšu le mantšu a maleba ao a šomišwago.

58 Go ngwala motswako wa ka 122

Akaretša ditswaki, mokgwa le dibjana.

Šupa o be o thalele madiri ka moka ao a šomišitšwego mo go motswako.

Thutišo ka ga mabopi.

Go šomiša mabopi mafokong.

Hwetša gomme o thalele mabopi ao a šomišitšwego mo mafokong.

Ngwala mafoko ao a thomago ka mabopi, a go swana le "hle", "nka".

59 Go fa ditaetšo 124

Go fa ditaetšo ka molomo go ya mafelong a go fapana mo sekolong.

Thala mmepe wa sekolo sa lena o be o ngwale ditaelo go tloga hekeng go fihla mafelong a go fapana mo sekolong.

Go aroganya mantšu: go ahloganya mantšu ka dinoko gomme o bale dinoko.

60 Go bala mebepe 126

Go fa dikarabo tša go bolelwa le tša go ngwalwa go dipotšišo tše di theilwego godimo ga diswantšho.

Go bapala papadi ka ga mabaka, o itlwaetša ka go bolela ka lebjale, letlago le lefetile.

61 Mo dilo di lego gona 128

Go bala mmepe o šomiša dikgopolo tše pedi tša go fapana.

Go bapetša dikgopolo gomme o arabe dipotšišo tše di lego mabapi le tšona.

Thutišo ka ga mathuši a madiri.

Go feleletša mafoko ka go šomiša mathuši.

Go ngwala mafoko o šomiša mathuši.

62 Go fa ditaelo 130

Go fa ditaetšo ka go bolela o šomiša dibopego tše di fapanego tša mmepe.

63 Karolla gore motswako o tla ba ofe 132

Go šomiša diswantšho go hwetša tatelano ya ditswaki.

Go ngwala ditaelo go dira tiroatla.

64 A re ngwale puku 134

Go šomiša mmepe wa monagano go beakanya kanegelo.

Go ngwala kanegelo ye e theilwego godimo ga mmepe wa monagano.





A re baleng

Kotareng ya 1 o badile nonwanetsholo ka ga mošemane yo a ilego a goelela a re “phiri”. Mo go bekepedi ye re tllile go lebelela dinonwanetsholo.



Nonwane ke eng?

Nonwanetsholo ke kanegelo ka ga dibopiwa tša go šomiša maatla a boloi goba maselamotse, dibopiwa tše bjalo ka diphoofole, dimela le mafelo. E bolela ka ga kanegelo ya go ba le molaetša wa setho. Dinonwanetsholo ke tša kgale, gomme bontši bja tšona, ke tše bjalo ka ya mošemane yo a ilego a goelela a re “sephatšamaru”. Di bolelwa gape le gape tikologong ya sebjale, eupša ka molaetša wa go swana le wona wola. O tla bona diphoofole tša go kgona go bolela, le ditikologo tša tlhago tša dithokgwa le dinoka, dinonwanetsholong tše ntši.



A re boleleng

- Lebelela diswantšho tše di lego ka lephepheng la thoko yela ye nngwe. Nonwanetsholo ye e bolela ka ga eng?
- Na e akaretša diphoofole tša go kgona go bolela?
- Lebelela seswantšho gomme o bolele gore tikologo ke efe, kanegelo e direga kae.
- Tloša letlakala le le latelago mo pukung ya gago. Sega letlakala mo methalong ye mehubedu gomme o le mene mo methalong ye meso, go hlama puku. Ge o dirile seo, bala kanegelo sehlopheng sa lena. Ngwala ka mo dipuduleng tša polelo tše di se nago selo. Gape, ngwala dikarolong tše di se nago selo tša kanegelo, methalong ye e se nago selo.



A re direng

Ka morago ga ge o badile kanegelo, šomiša tlhalošo yeo, o nyake moo mmutla le khudu di kilego tša phadišana ka go kitima.


Diphoofolo di ile tša goelela ka lethabo ge khudu, e tshela mothalo, moo go thopiwago sefoka. Di ile tša goelela kudukudu, moo lešata la gona le ilego la kwewa ke diphoofolo tša ka dithokgweng tša tikologo yeo, bokgole bja dikilometara tše mmalwa. Ge bere e efa khudu sefoka, e rile:



"Tšwelopele ya go nanya, ya go iketla, e fenyha lebelo."

8

Mmutla le khudu



1

Kgato ya 1: Mena mothalong wa marontho.

Mmutla o be o kitima o le pele ga khudu. O be o fela o lebelela morago, go bona gore khudu e kae. O be a sega khudu.



5


Mafelelong letšatši la phadišano la fihla. Diphoofolo ka moka tša ka sethokgweng di ile tša tla go thekga mmutla. Di ile tša duduetša tša phaphamatša Difolaga. Di ile tša letša divuvuzela tša ba tša opela dikoša.

Bere ke yona ya go thoma. "Methalong ya lena, e tokišeng, A EYE!" Ya goelela.



Kitima! Khudu! Kitima! O se ke wa iketla!

4



Ka pelapela, ditaba tša lebelo tša ba di tletše sethokgwa. Diphoofolo ka moka, le dinonyana, di ile tša kwa taba ye.

2



Mmutla o tšere sephetho sa go itšhidulla, gore o lokele lebelo.

3

106

Diphoofolo di be di thabile kudu, gomme tša thoma
go goelela ge di bona khudu e batamela thapo yeo
go thopšago sefoka go yona. Di be di goelela, di
letša divuvuzela.

Lešata le ile la phafoša mmutla. Khudu e be e šetše e batametše thapo yeo go thopšago sefoka go yona! O ile a taboga, a kitima, eupša khudu , ya tšea sefoka.




7



Ke lapile kudu,
eupša ke swanetše
go thopa sefoka.

Mmutla o be o kgolwa gore ke wona mothopasefoka sa lebelo. Mmutla o ile a tšea sephetho sa go ikhutša ka tlase ga mohlare o re o theeleditše mmimo mmimo. Ge khudu e batamela, e be e ka no taboga, ya fihla thapong ya go thopa sefoka.

6



A re ngwaleng

Bala dipotšišo gomme o dire sediko go dikologa tlhaka ye e lego, kgauswi le karabo ya maleba.

Baanegwathwadi ke bomang mo go nonwanetsholo ye?

- A Khudu le serurubele
- B Mmutla le khudu
- C Bere le mmutla

Ke dife tša tše di latelago tše di hlalošago bokaone semelo sa mmutla?

- A go loka le go hlokomela
- B mobe, o hloka tlhaologanyo
- C go ikgantšha le go nyatša

Tikologo ya nonwanetsholo ye ke efe?


- A sethokgwa
- B Lešaka la diphoofolo
- C Kruger Park

Thuto ya kanegelo ye ke efe?

- A Ge o nyaka thušo o ka se thušwe ke motho.
- B Go nanya le go iketla go thopa sefoka.
- C O swanetše go tshephega

O a dumela gore kanegelo ye ke nonwanetsholo? Efa lebaka.

Nagana ka mahlaodi a go hlaloša semelo sa mmutla le sa khudu. A ngwale ka lepokising.



Šomiša a mangwe a mantšu a go tšwa go mošongwana wa go feta go ngwala temana ya go hlaloša yo mongwe wa baanegwa.



A re ngwaleng

Akaretša kanegelo ya mmutla le khudu ka mafoko a a ka bago a seswai.

La mathōmo									
Ka morago									
Gomme									
Bofelong									



A re boleteng

Dira se ekego o mmege wa ditaba tša dipapadi, gomme o swanetše go fa pego ka ga mmutla le khudu. O ka reng?

Efa pego ya gago go sehlopa sa lena.

Ngwala dikgopolo tše dingwe gape.

Gomme bjale, ka ga ditaba tša lehono tša dipapadi.

_____ Phadišano ya lebelo magare ga khudu le mmutla e swerwe kua Green Tree Forest.



Go no lekola

Nna ke ile ka	✓	✗
Hlagiša pego ya ka ya dipapadi, ka tatelano ya maleba?		
Fa tshedimošo ye e tletšego ka ga leotwana?		
Šomiša polelo ye e swanetšego bana?		

Mathuši a šoma mmogo le lediri le legolo mo lefokong leo le bitšwago ledirikgolo. Madiri a mathuši a re botša gore motho goba selo se dirang. A fetoga go ya ka lebaka.

Maabane ke hlatswitše dibjana. Lehonō re hlatswa dibjana.



A re ngwaleng

Ngwala madiri ao a feletšego mo mafokong. Ka morago bolela ge eba ke a lebjale goba lefetile.

Lebaka

Ke ya lebenkeleng.	
O ya ngakeng.	
Ba ile setatiamo.	
O bapala kgwele ya maoto.	
Ke lle dijo tša ka tša letena.	

Lebaka

O ya boemapese ka maoto.	
O nwele meetse.	
Ba lebeletše thelebišene.	
Ke nametše paesekela ya ka.	
O šomiša dithabenyana go hlapa meno.	

Šomiša madiri a, mo mafokong gomme o bolele gore mafoko ao ke a lebaka lefe.

fa

ile

file

jele


eya

kitimile

kitima

ja

Lebaka





A re ngwaleng

Ngwala mafoko a mahlano ka ga seo o se dirilego mafelelo a beke ye e fetilego.
Ka morago dira didiko go madiri ka moka ao a lego ka lefetile.

Ngwala mafoko a mahlano ka ga seo o nyakago go se dira ka maikhutšo a Manthole.
Ka morago dira didiko madiring ka moka a lebaka le le tlogo.

Lebelela ka phapošing ya gago bjale. Ka morago o dire didiko madiring ka moka a lefetile. Dira sediko go madiri ka moka ao a lego ka lebaka la lebjale.



Lapologa

Kitima ka lebelo. Bala lebjale le lefetile la lediri le lengwe le le lengwe ka mohlaleng wo serolane. Mogwera wa gago o swanetše go bala mantšu a ka go mohlala wo motalalerata. Lebelela gore ke mang yo a thopago sefoka. Ka morago khupetša kholomo ya lefetile gomme le botšišane le go bolela gore lefetile la lediri le lengwe le le lengwe.


reka	rekile	fa	file
epa	epile	ya	ile
thala	thadile	tseba	tsebile
otlela	otletše	dira	dirile
ja	jele	lefa	lefile
wa	wele	bona	bone
fepa	fepile	roma	romile
kwa	kwele	kitima	kitimile
hwetša	hweditše	bolela	boletše
fofa	fofile	kgona	kgonne
hwetša	hweditše	seba	sebile
lema	lemile	bala	badile
gola	godile	tšokotša	tšokoditše
Na le	bile le	dula	dutše
fiha	fihlile	tsena	tsene
boloka	bolokile	rutha	ruthile





A re boleteng

Bolela le mogwera wa gago ka ga seswantšhwana sa khathune. Se bolela kanegelo ye e swanago le kanegelo ye e bolelago ka ga mmutla le khudu. Lebelela diswantšho gomme o akanye gore kanegelo yeo e bolela ka ga mmutla le khudu.



A re ngwaleng

Baanegwa ke bomang?

Tikologo ke eng?

Thulaganyo ke eng?

Bofelo ke eng?



● Somiša mmepe wa monagano gore o go thuše go beakanyetša sengwalwa sa gago ● Ngwala ka mokgwa wa go kgwarakgwarinya ● Kgopela mogwera wa gago a rulaganye mokgwarakgwarinyo wa gago ● Boeletša sengwalwa sa gago gomme o dire ditokišo tše di nyakegago ● Ka morago, ngwala ka bothakga ka pukung ya gago.



A re ngwaleng

Šomiša diswantšho gore di go thuše gomme o akanye gore kanegelo yeo e bolela ka eng. Šomiša a mangwe a makopanyi a, gore a go thuše ge o ngwala ditemana.

Makopanyi

Pele, ka morago, kgauswi, ka ntle ga, fela pele ga fao, bofelong, kgabagareng.




Bofelo




A re baleng

Balela bagwera ba gago dikanegelo godimo. Na dikanegelo tše di a swana? Di fapana ka eng?



A re direng

Diragatšang kanegelo le le sehlopha. O tla swanelwa ke go ba le kgopa, segwagwa le moanegi yo a bolelago kanegelo.



A re ngwaleng

Bala kanegelo ya gago gomme o ngwale lenaneo la madiri ka moka ao o a šomišitšego. Dira didiko go madiri ao a lego ka lefetile.



A re boleleng

Dira se ekego ke wena mmegi wa tša dipapadi gomme o swanelwa ke go fa pego ka ga lebelo gare ga segwagwa le kgopa. O tlile go reng?

Efa pego go sehlopha sa gago.

Ngwala dikgopolo tše dingwe gape.

Gomme bjale, pego ya lehono ya tša dipapadi. Go bega _____. Peapeano ya lebelo gare ga kgopa le segwagwa, e diragetše Green Tree Village lehono.



Ke nyaka go lebelela

Na ke ile ka	✓	✗
Tšweletša pego ya dipapadi ka tatelano ya maleba?		
Fa tshedimošo ye e lekanego ka ga lebelo, baanegwa le tikologo.		
Šomiša polelo ye e lebanego babogedi ba bafsa.		

Mo ke lenaneo la madiri a Sepedi ao a laetšago seemo sa lediri go ya ka medirišo. Re tla bolela ka modirišopego. Madiri a go swana le sepela, robetše, ao a bolelago ka ga maemo e sego ka lediri la go laetša tiragalo.

Mohlala: Ke hloile malekere (hloya ke lediri la go laetša boemo mo go modirišopego gomme Ke ja malekere (ja ke lediri la go tšweletša modirišopego ka maleba



A re ngwaleng Ngwala lentšu la maleba mo mafokong a:

dumela o a dumela	Ke _____ gore re na le mošomo o montši wa gae. Yena _____ le nna.
bonagala bonala	Go _____ eke pula e tla na. Ba _____ ba timetše.
kgolwa kgolwa	Ga se ka _____ ditaba. Yena o _____ ditaba.
ke ya ke tša	Puku ye _____ rakgadi. Dipuku tšela _____ rakgadi.
kwa ikwa	Nna ke _____ ke babja. Yena o _____ a babja.
o hloile ba hloile	Yena o _____ meetse a go tonya. Bona _____ boso bja go tonya.
ke rata ba rata	Nna _____ tšhokolete. Bona _____ malekere.
ke duma re duma	Nna _____ go ba le paesekela. Rena _____ go ba le dipaesekela.
imela imela	Nna ke _____ 35 kg. Tlou e _____ go feta kudu



Bjale hlama mafoko ka bowena o šomiša madiri a.

rata	
lokela	
thabela	
gopola	
dupa	
kwa	



A re ngwaleng

Bala mafoko a le mogwera wa gago.

Thalela sediri ka bohubeu. Sediri ke motho goba selo seo se dirago tiro.

Thalela lediri ka botalalerata. Lediri ke lentšu le le laetšago tiro.

Thalela sedirwa ka botalamorogo. Se se go botša gore tiro e ama mang?



Ō nwele teye
ya gagwe.



Dikatse di kitimiša magotlo.


Anna o ratile Reabetšwe.

Moapei o fišitše dijo.

Mošemane o pšhatlile
lefasetere.

Mosetsana o kitimišitše khaete.

Re pakile khekhe



Hwetša gomme o thalele madiri go le
lengwe le le lengwe la mafoko a.
Ka morago o dire sediko go sedirwa.

Madiri a mangwe ga a kwagale,
ka ntle ga ge a na le sedirwa.
A bitšwa mafetedi.

O pšhatlile lefasetere.

Ke tladišše galase ya ka.

O hlapa sefahlego sa gagwe.

Boati o fihlile pukutšatši ya gagwe.

Bere e thomile lebelo.

Anna o ngwadile e-meile.

Bjale thalela mafoko a. Thalela sediri le sedirwa.
Mafoko a, ga a na didirwa.

Madiri a lefedi ga a
šomiše sedirwa gore a fe
tlhaloganyo ye e tletšego.

O a bala.

Mpša e a robala.

Re a ja.

Ba a šoma.


O a lla.

Ba a kitima.

Dikatse di a ona.

Seketswana se nweletše.






A re ngwaleng

Bjale, hwetša o be o thalele madiri mo temaneng ye.

Ke be ke nyakile go opela ka khonsateng, eupša ke ile ka swanela go ya ngakeng.

Thekisi ga se ya tla, ka fao ke ile ka ya ka maoto. Ngaka e ile ya nkeletša gore ke je merogo ka bontši. Ke tla ipšalela yona ka tšhengwaneng.



A re ngwaleng

Ngwala temana, o hlaloše gore o dirile eng mafelelong a beke a go feta. Ge o dirile seo, thalela sediri ka bohubeu, lediri ka botlalerata, gomme sedirwa ka botalamorogo.

Seo ke se dirilego






A re boleleng


Bolela le sehlopha sa gago ka ga tlhalešo ya nnete ya dika tšeo di tagafaditšwego. Ka morago, ngwala o bontšhe gore o nagana gore dika tše dira go reng.

Dika ke ditlhagišo tšeo tlhalešo ya tšona e fapanago le tlhalešo yeo e tlwaelegilego, go ya ka tlhalešo ya mantšu. Re di šomiša gantši ge re bolela.



A re ngwaleng

Tate o na le **seatla se borutho** dimeleng. Tšhengwana ya gagwe ke ye botse.



Oketšo **o rothišetše mmutla madi**. Oketšo o bololotše sephiri sa ka.

Phuki o **hlapa ka maswi**. Letlalo la gagwe le dula le hlwekile.



Ke **robala le dikgogo**. Ke robala e sa le mosegare.

Monene **o ja tše di sa welego**. Monene o dula a sa thaba.



Pula e rile go na, **ka topa šeleng mo tseleng** ya mobu. Ke ile ka wa.

Letšatšikgwedi:

Tumišo le Reabetšwe ba a swana. Ba bjalo ka mahlokwana a mankgwari.




Ngwetši yešo e rotha dinala. O tšwafa kudu.

Ke nta malomelakobong. O go šulafaletša bophelo o sa mo lemoge.



Re ja nta ra šeba ka legai. Go diila.



A re direng

Kgetha se tee sa dika mo letlakaleng, o thale seswantšho sa go laetša gore dika tšeo dira go reng.



A re baleng

Bala motswako gomme o arabe dipotšišo.

Motswako wa diphaphatha

Ditswaki

Mañwana a 4 a pōtoro
 Mañwana a 2 a lerōle la go paka
 Komiki e 1 ya folouru
 Mae a 2
 Mañwana a 3 a swikiri
 Komiki e 1 ya swikiri
 Mosobo wa letswai
 Seripagare sa leñwana la teye la vanilla esentshe.

Mokgwa wa go tswaka

1. Tološa pōtoro mollong wa go se fiše kudu.
2. Hlakantšha ditswaki tša go omelela ka sekotlelong.
3. Kolobiša ditswaki o di dube mmogo, go akaretšwa pōtoro ka go sebjana se sengwe se sennyane.
4. Tšhela ditswaki tše meetse ka sebjaneng sa ditswaki tše di omilego. Hudua motsotso o 1.
5. Rotšetša leñwana le le tletšego la pōtoro ka paneng ya go fiša.
6. Ge dipudula di bonagala ka godimo, o phetšhole diphaphatha.
7. Ge mañlakore ka moka a na le mmala wa gauta wo motsoto, sola, o hlakanye le sirapo.



A re ngwaleng

Bala motswako ka tlhokomelo gomme o arabe dipotšišo, tša go amana le motswako.

Ditswaki tša go oma ke dife? Di ngwale.



Letšatšikgwedi:

Ditswaki tša go thapa ke dife? Di ngwale.

Diphaphatha di swanetše go solwa bjang?

Re ra eng ge re re "phišo ya fase"?

--

Re ra eng ge re re "go phethola"?

--

Ke eng ye e nago le mmala wa gauta?

--


Re ra eng ge re re "mosobo" wa letswai?

--

Go tološa ke eng?

--

O swanetše go dira eng ka morago ga ge o tšhetše ditswaki tše di thapilego ka sebjaneng?



A re ngwaleng

Bjale ngwala motswako wa gago wa mmamoratwa.

Thalela madiri ka moka ao a lego mo motswakong wa gago le motswakong wa diphaphatha.



Motswako wa _____

Ditswaki

Mokgwa

Dibjana tše di nyakegago



A re boleleng

- Hlalošetša sehlopha go ya ka tatelano ya maleba.
- Ke gaka mo o ilego wa šomiša mantšu a go swana le a: "go ka ba bjang ge o ka", "o swanetše go".
- Ona a bitšwa mantšu a mokgwa.

Lebelela mantšu a a mokgwa.

Ona a re botša eng?

Re šomiša **ka** go laetša bokgoni.Re šomiša **hle**, go kgopela tumelelo.Re šomiša **swanetše**, go laetša gore selo se a hlokega/nyakega.Re šomiša **tla** go laetša maikemišetšo.

o ka

swanetše


o swanetše

ñle

o swanetše

o tla





A re ngwaleng

Hwetša o be o thalele mathuši ao a tšwelelago mafokong a.
Re go diretše ya mathomo.

O swanetše go tla le khosetšhumo ge o nyaka go rutha .

Pese e tla tloga mo sekolong ka iri ya 09:00.

O gapeletšega go tla ka dijo tša gago.

O swanetše go dira mošomo wa gae matšatši ka moka.

Ke tla bapala kgwele ya maoto gosasa.

Ga se wa swanela go kgoga.

Nka se bapale lehono ka gobane ke swanetše go ithuta.

Na nka sepela e sa le nako lehono?

O kgona go raloka kgwele ya maoto.

Ke swanela go ya ngakeng ya meno ka gobane leino la ka le a opa.



A re ngwaleng

Bjale feleletša mafoko a.

O se ke wa


O swanetše

Ke swanetše

Nka kgona



Hle,





A re direng

Lehono mošemane
yo mofsa o thomile
sekolong sa lena.
Mo thuše gore a
kgone go ya mo a
swanelago go ya.



A re direng

Bala ditaetšo ka tlhokomelo. Bjale, latela ditaetšo gore o hwetše tsela ya thoko yeo o swanetšego go ya. Ge o hweditše mafelo ao, ngwala maina a ona mo mmepeng.

Phapoši ya ba Mphato wa 4	Ke phapošiborutelo ya mathomo ka go la go ja.
Ofisi ya hlogo ya sekolo	Ge o tsena o swanetše go ya go la ngele. Ke phapoši ya bobedi go la go ja.
Dintlwana	Ge a tsena, o swanetše go ya go la ngele. O tla ba hwetša phapošing ya bone.
Lepatlelo	Ge a tsena o swanetše go ya go la ngele, a tsene ka lebatl la go la go ya.



Lapologa Bjale thala mmepe wa sekolo sa lena.



A re ngwaleng Ngwala ditaetšo go tloga hekeng ya sekolo go fihla ka phapošing ya lena.



Karoganyo ya mantšu ÷




A re ngwaleng

Aroganya mantšu a ka dinoko. Gomme o ngwale palo ya dinomoro tša dinoko ka gare ga lepokisi. Ge o dirile seo, šomiša mantšu a tshela, go hlama mafoko. A ngwale ka pukung ya gago ya go ngwalela.

Lemoga gore tše di latelago ka moka ke meselana.

ro/be/ga	3	robala		tlhalošo		befile	
hlobega		thušana		hlolana		dumedišana	
kobega		bonana		sepela		sekolo	
thibega		ratana		kitima		magang	
bonega		retana		botse		iketla	

Moo Reabetšwe le Motswaledi ba dulago



Lebelela seswantšho gomme o ngwale mantšu a a tlogetšwego.


A re ngwaleng

1. Reabetšwe o dula ka ntlong ya leboto le le sorolane le tlhaka .
2. Reabetšwe o retologela go la ngele. A ka ya sefatanageng ka go la. .
3. Motswaledi o dula ka ntlong ya tlhaka ye . O lebelelane le Reabetšwe.
4. Motswaledi o retologela go la ngele. Ka morago o a retologa .
A ka reka moo .
5. Ge Motswaledi a nyaka go reka ditempe, o retologela hekeng ya gagwe, ka gore e ka go la.



Thaloko ya mabaka – ke mang yo a tleago go tšea sefoka?

- Betša letaese.
- Šutha: leswao le tla go bontšha gore o fihle kae.
- Šomiša tlhagišo ya maikutlo ka ga nako, laetša diselee tše tšhweu gomme o hlame lefoko.
- Yo a fihlago mafelelong pele ke yena mothopasefoka.





A re boleteng



A re ngwaleng

Dira lenaneo la dilo tše 12 ka mo phapošiborutelong mo go seswantšho sa 1.

Di swaye ge e le gore le tšona di a tšwelela mo seswantšhong sa 2.



A re ngwaleng

Lebelela dithalwa tše tše pedi gomme o arabe dipotšišo tše di latelago.

Seswantšho 1

Seswantšho 2

Mokgabiši o be a eme kae ge a thala seswantšho se?	Morago goba godimo	Morago goba godimo
Go ka dula barutwana ba bakae ka phapošingborutelo ye?		
Ke eng se se lego kgauswi le lefasetere?		
Go na le mafasetere a makae mo phapošingborutelo ye?		
Ke eng seo se lego kgauswi le tafola?		

Seswantšho 1: Bokamorago bja phapošiborutelo



Seswantšho sa 2: Pono ya polane ya phapošiborutelo





A re ngwaleng

O rutilwe mehuta ye mentši ya madiri mo kotareng ye. Kgetha gomme o ngwale lethuši la maleba lefokong le lengwe le le lengwe. Ka morago thalela lediri.



re a	1.	Rena _____ a robala.
o a	2.	Yena _____ makala.
re be re	3.	Rena _____ sepela.
o be a	4.	Yena _____ bolela.
ba tla	5.	Bona _____ fetša.
o tla ya	6.	Yena _____ makhutšo.
o tla	7.	Wena _____ bolela ka selefounu.
ba tla	8.	Bana _____ bapala.
o	9.	Yena _____ ithutile yunibesithing ya
ke	10.	Johannesburg.
		Nna _____ a bala.
o be a	11.	Yena _____ dira mošomo wa gagwe wa gae.
ke be ke	12.	Nna _____ dira mošomo wa ka wa gae.

Mathuši a thuša lediri

A thuša lediri gore molaetša wa lediri leo o kwagale. Mathuši a ngwalwa pele ga lediri.
Mohlala:
tla, no, a, bjbj.



Bjale kgetha lentšu le tee go tšwa go mapokisi ao a tagafaditšwego o be o itirele mafoko a gago.



A re ngwaleng

Dira sediko go lentšu la maleba.

Mokgotha wa Hadebe o **leboa/borwa** bja Mokgotha wa Hadebe.

Sekolo se ka **leboa/borwa** bja Mokgotha wa Mandla.

Bookelo bo **leboa/borwa** bja Mokgotha wa Hadebe.

Bjale ngwala dikarabo tša maleba.

Bookelo bo mokgotheng ofe?

Phaka e mokgotheng ofe?

Borasetimamollo ba mokgotheng ofe?

Ngwala mafoko a mararo a mabapi le gore dilo di kae mo mmepeng wo.

Letšatšikgwedi:



A re boleleng

Lebelela mmepe mo letlakaleng le. Efa mogwera wa gago ditšhupetšo tša go ya mafelong a go fapana. Ka mehla thoma sekolong go laela motho gore a sepele bjang ge a eya efelong le le itšego.

Mo hlala:

Potšišo: Ke ya dipoloko

tše 4 go tloga mo go ya borwa, me poloko e 1 go ya bodikela. Ke ya kae?


Karabo: ngakeng ya meno.



A re ngwaleng

Bala ditšhupetšo tša gore go iwe kae. Ngwala lefelo leo motho a yago go lona mo kholomong ya ka go la mmagoja. Šomiša mmepe wo o šomišwago ke bohle.

Ke ya dipoloko tše 2 go la bohlabatšatši, le dipoloko tše 2 go la borwa.	<i>poskantoro</i>
Ke ya dipoloko tše 3 go la borwa, le dipoloko tše 3 go la bodikela.	
Ke ya dipoloko tše 3 go la bohlabatšatši.	
Ke ya dipoloko tše 3 go la leboa le dipoloko tše 2 go la bodikela.	
Ke ya dipoloko tše 2 go la leboa le poloko e 1 go la bohlabela.	
Ke ya dipoloko tše 2 go la borwa.	




A re direng

Nomora diswantšho ka tatelano ya maleba, ya go dira sangwetše.



A re ngwaleng

Bjale ngwala motswako, o laetše gore o tlike go nyaka ditswaki dife.



Go dira poto ya dimake le sangwetše ya dipanana

Ditswaki

Šomiša diswantšho tše o di nomorilego, o ngwale mokgwa ka tatelano ya maleba.

Mokgwa

1	
2	
3	
4	
5	

Go dira sekgabišaphensele



A re direng

- 1 Sega dikgabišaphensele go tšwa matlakaleng a disegwa kua morago ka pukung.
- 2 Sega sekgabišaphensele mo go methalo ya ka ntle ye mekoto.
- 3 Mena go latela methalo ya marontho.
- 4 Phutholla sekgabišaphensele gomme o se tšhaše ka semamaretši.
- 5 E re semamaretši se hwetše nako ya go omelela.
- 6 Tšea phensele. Tatetša moseto wo mošweu wa botlase bja sehlolongwa sa phensele go dikologa bogodimo bja phensele botelele bja sentimetara e 1 go tloga godimo.
- 7 E sware ka go tiiša gomme o swaraganye theipi le phensele.



Ke lebelela gore dilo di sepela gabotse

Nka kgona

	😊	😞
bala sengwalwa sa tshedimošo: mohlala: papetla boso.		
ngwala sengwalo sa tshedimošo.		
efa tshedimošo go tšwa go kanegelo.		
ngwala kanegelo.		
ngwala tlhalošo ya moanegwa.		
bala, gape o kwešiše molaetša wa nonwanetsholo.		
ngwala nonwanetsholo.		
šomiša mahlaodi.		
efa dikgatopapišo tše bjalo ka kgolo, kgolo kudu, kgolo go feta.		
šomiša mašalašala (yena, yona, wena).		
šomiša mašalamong (ya ka, ya gago).		
šomiša mašalašupi (tše le tšela).		
šupa sediri le seririšwa mo mafokong.		
efa sebopego sa maleba sa lediri, la go amana le sediri.		
šomiša matlema a maleba.		
efa bontši bja maleba.		
efa malatodi a maleba.		
šomiša lefetile le bonolo.		
šomiša lebaka le le tlogo.		
šomiša lebaka la lebjale.		
šupa mehuta ye e fapanego ya madiri, lefetedi, lefedi.		
efa madiri a tlwaelo		
šupa mehuta ya madiri a maleba a tlwaelo le ao a sego a tlwaelwa.		
šomiša madiri a lefetedi le a lefedi ka tsela ya maleba.		
šomiša mathuši a maleba.		
aroganya mantšu go ya ka dinoko.		





Bolela le mogwera wa gago ka ga kanegelo yeo o tlliego go e ngwala. Ka morago o ngwale dikgopolo tša gago mo go mmepe wa monagano.

A re boleleng

1 Baanegwa

2 Mathomo

Hlogo

3 Mmele

4 Bofelo

Itirele puku. Sega letlakala la mafelelo la puku ye. Sega methalong ya marontho. Mena letlakala mo methalong. Ngwala leina la puku mo khabareng. Ngwala leina la gago ka tlase ga leina la puku, ka gore ke wena mongwadi. Thala seswantšho godimo ga khabara. Bjale, ngwala kanegelo ya gago ka pukung.



KHABARA YA KA MORAGO



KA GA MONGWADI

Ngwala leina la gago

Mengwaga ya gago

Gore o dula kae

8

Kgato ya 4: Segagadimo ga mothalo wo o lego thwi, morago ga ge o kopantše ka seteipolara.

KHABARA

Thala seswantšho.



Ngwala leina la puku mo.

Ngwala leina la gago (ke wena mongwadi).

1

Kgato ya 1: Mena mothalong wa marontho.

9

Tšwela pele ka kanegelo ya gago mo.

Thala seswantšho.



7

Laeša gore go direga eng bofelong bja kanegelo.

Thala seswantšho.





Thala seswantšho.



Thala seswantšho.

Thoma go ngwala kanegelo ya gago mo.

2

Ruma kanegelo ya gago.



7

3



Tšwela pele ka kanegelo ya gago mo.

Thala seswantšho.

9

Ngwala go laetša gore go direga eng
borelong bja kanegelo ya gago.



Thala seswantšho.

Pukuntšu ya ka



A

a



B

b



C


c



D

d

Pukuntšu ya ka



E
e



F
f



G
g



H
h

Pukuntšu ya ka



I

i



J

j



K

k



L

l

Pukuntšu ya ka



M

m



N

n



O

o



P


p

Pukuntšu ya ka



Q

q



R

r



S

s



T

t

Pukuntšu ya ka



U
u

Y
y



V
v

Z
z



W
w



X
x

Please see page 133 for instructions on how to make these pencil toppers.

